

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ



O POSLOVANJU ZA PERIOD 1.1-31.12.2024. GODINE

„OSIGURANJE AURA“ A.D.

BANJA LUKA

APRIL 2025. GODINE

UVODNA RIJEČ

Ostvareni rezultati su najbolji pokazatelj uspješno definisane i implementirane poslovne strategije Društva, što je uzrokovalo nastavku osvajanja sve većeg tržišnog učešća i pozicioniranja na tržištu. Širenjem prodajne mreže, kontinuiranom edukacijom, povećanjem broja zaposlenih i efikasnosti poslovanja ostvarili smo planirane rezultate, na zadovoljstvo Uprave i akcionara Društva.

Usljed relativno velikog broja društava za osiguranje i jake konkurencije koja vlada na tržištu osiguranja RS i FBiH, bio je izuzetan izazov ostvariti ovako značajan poslovni rezultat u sve težim uslovima poslovanja. Sve navedeno je poslužilo kao dodatna motivacija našeg tima za što bolje poslovanje u 2024. godini. Ulaganja sredstava su vršena sa velikom oprežnošću, kako bi se amortizovao uticaj svih nepredviđenih situacija, te je kvalitetna investiciona aktivnost dala doprinos u povećanju funkcionalnosti Društva. Postojeća prodajna mreža je proširena, a stvoreni su i svi preduslovi da se u predstojećoj poslovnoj godini ostvari dalje širenje na tržištu.

Imperativ u poslovanju je bio prvenstveno povećanje unutrašnje efikasnosti, što se postiglo stručnom reorganizacijom Društva i povećanjem produktivnosti radnika. Akcenat koji je stavljen na klijente potvrđuje i činjenica da naš tim konstantno vrši edukaciju zaposlenih, pruža kvalitetnu tehničku podršku na kompletnoj teritoriji na kojoj Društvo posluje, te svojim klijentima omogućava besplatno pravno savjetovanje i pomoć pri rješavanju odštetnih zahtjeva.

Na kraju, želimo da se zahvalimo klijentima, saradnicima i regulatornim organima na uspješnoj saradnji i izgrađenom uzajamnom povjerenju. Uvjereni smo da će se naša poslovna saradnja proširiti u narednom periodu, na zadovoljstvo svih.

Direktor Društva

SADRŽAJ

1. UVOD	1
1.1. OSTVARENA DOBIT	1
1.2. OBRAČUNATA PREMIJA	1
1.3. EFIKASNOST U RJEŠAVANJU ODŠTETNIH ZAHTEJEVA	1
2. OSNOVNI PODACI O „OSIGURANJU AURA“ AD BANJA LUKA.....	2
2.1. ORGANIZACIJA	2
2.2. POSLOVODSTVO I ORGANIZACIJA UPRAVLJANJA.....	3
2.3. LJUDSKI POTENCIJALI	4
2.4. OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE.....	5
3. TRŽIŠNA POZICIJA DRUŠTVA U 2024. GODINI	5
4. POKAZATELJI POSLOVANJA	7
5. ANALIZA PREMIJE I ŠTETA.....	7
5.1. OSTVARENA PREMIJA.....	7
5.2. LIKVIDIRANE ŠTETE.....	9
6. ULAGANJE SREDSTAVA.....	12
6.1. ULAGANJE SREDSTAVA TEHNIČKE REZERVE.....	12
6.2. ULAGANJE SREDSTAVA GARANTNOG FONDA	14
7. IZJAVA O PRIMJENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA	15
8. UPRAVLJANJE RIZICIMA	17
8.1. RIZIK OSIGURANJA.....	17
8.2. TRŽIŠNI RIZIK.....	21
8.3. VALUTNI RIZIK	21
8.4. KAMATNI RIZIK	21
8.5. CJENOVNI RIZIK	22
8.6. RIZIK PROMJENE KURSA.....	22
8.7. KREDITNI RIZIK	22
8.8. RIZIK LIKVIDNOSTI	22
8.9. STRATEŠKI RIZIK	22
8.10. RIZIK UGLEDA	23
8.11. UPRAVLJANJE KAPITALOM.....	23
9. OPIS SVIH VAŽNIH DOGAĐAJA NAKON PROTEKA POSLOVNE GODINE.....	23
10. OČEKIVANI RAZVOJ DRUŠTVA U BUDUĆNOSTI	24
11. OPIS MJERA PREDUZETIH NA ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE.....	25
12. POLITIKA SAOSIGURANJA I REOSIGURANJA.....	25
13. IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA I OVLAŠĆENOG AKTUARA.....	26
13.1. MIŠLJENJE NEZAVISNOG REVIZORA.....	26
13.2. MIŠLJENJE NEZAVISNOG AKTUARA	26
14. GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2024. GODINU.....	27
14.1. FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI.....	27
14.2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA	37

14.3. SAŽETAK RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA	38
14.4. ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE PROCJENE	46
14.4.1. Glavni izvori neizvjesnosti promjena	46
14.4.2. Ključne računovodstvene prepostavke u primjeni računovodstvenih politika	46
14.4.3. Upravljanje finansijskim rizicima	48
15. SPISAK USLOVA I TARIFA.....	50

1. UVOD

Ukupni poslovni prihodi „Osiguranja Aura“ a.d. Banja Luka ostvareni u 2024. godini iznose 35.881.734 KM što je za 9,15% više u odnosu na prethodnu godinu.

Poslovni rashodi „Osiguranja Aura“ a.d. u 2024. godini iznose 35.400.991 KM i u odnosu na 2023. veći su za 7,96%.

U uslovima velike tržišne konkurencije, velikom broju osiguravajućih društava koja posluju na relativno malom tržištu, gdje se znatan broj društava služi nelagalnim potezima, „Osiguranje Aura“ a.d. ostvaruje zavidan rast u svim bitnim pokazateljima. Pozitivnu tendenciju rasta prihoda, premije od osiguranja, ali i porast broja zaposlenih ostvaren je i u 2024. godini.

1.1. OSTVARENA DOBIT

Bruto dobit za 2024. godinu iznosi 648.187 KM.

1.2. OBRAČUNATA PREMIJA

Ostvarena premija u 2024. godini iznosi 32.989.722 KM što predstavlja povećanje za 865.680 KM ili 2,69 % u odnosu na prethodnu godinu.

1.3. EFIKASNOST U RJEŠAVANJU ODŠTETNIH ZAHTJEVA

U 2024. godini likvidirano je 11.716.675 KM šteta. Društvo je i u posmatranoj godini ostvarilo efikasnost u isplati šteta koja je izuzetno visoka i iznosi 100%.

2. OSNOVNI PODACI O „OSIGURANJU AURA“ AD BANJA LUKA

„Osiguranje Aura“ a.d. Banja Luka osnovano je 2007. godine. Upisano je u sudski registar 14.11.2007. godine U-4-8-00 Rješenje broj 071-0-REG-07-2637. Matični broj Društva je 11029388. Predmet poslovanja Društva su poslovi osiguranja pod kojima se podrazumijeva sklapanje i ispunjavanje ugovora o neživotnim osiguranjima i to:

- Osiguranje nezgode
- Zdravstveno osiguranje
- Osiguranje vozila koja se kreću po kopnu, osim šinskih vozila
- Osiguranje vozila koja se kreću po šinama
- Osiguranje vazduhoplova
- Osiguranje plovila (pomorska, jezerska, riječna i kanalska)
- Osiguranje robe u prevozu (trgovačke robe, prtljaga i ostale robe)
- Osiguranje imovine od požara i prirodnih sila
- Osiguranje od odgovornosti za motorna vozila
- Osiguranje od građanske odgovornosti za vazduhoplove
- Osiguranje od građanske odgovornosti za brodove (morska, jezerska, riječna i kanalska plovila)
- Osiguranje od opšte građanske odgovornosti
- Osiguranje kredita
- Osiguranje garancija
- Osiguranje od različitih finansijskih gubitaka

2.1. ORGANIZACIJA

Organizacija Društva je utvrđena Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji poslova i radnih zadataka. Društvo je organizovano kao jedinstveni pravni subjekt. Obavljanje poslova iz djelatnosti Društva organizuje se:

- putem Centrale Društva koja se nalazi u sjedištu društva,
- putem Filijale u Sarajevu,
- putem prodajnih mjesta,
- putem zastupnika i brokera.

Centrala Društva je organizovana po sistemu Sektora i službi i to:

- Sektor prodaje (Front office):
 - Služba za razvoj prodaje,
 - Regionalni koordinatori
- Sektor podrške prodaji (Back office):
 - Služba za aktuarstvo, izvještavanje i podršku prodaji,
 - Služba za obradu i likvidaciju šteta,
 - Služba za pravne poslove,
 - Služba za računovodstvo.

Društvo obavlja poslove osiguran preko organizacionih jedinica – filijala i poslovnica, sa sjedištem u Banjoj Luci i u sljedećim gradovima RS: Trebinje, Rogatica, Bileća, Doboј, Kozarska Dubica, Zvornik, Bijeljina, Prijedor, Šamac, Sokolac, Novi Grad, Čelinac, Srbac, Gradiška, Nova Topola, Brčko, Istočno Novo Sarajevo, Kotor Varoš, Mrkonjić Grad, Pale i Foča, Nevesinje, Gacko, Gračanica.

Na tržištu FBiH, Društvo posluje preko Filijale Sarajevo sa poslovnicaма u Zenici, Gračanici, Bihaću, Cazinu, Tuzli, Olovu, Kalesiji, Maglaju, Živinicama, Bosanski Petrovac, Sanski Most, Bosanskoј Krupi, Tešnju, Zavidovići, Visokom, Mostaru, Drvaru, Kiseljaku, Kaknju, Gradačcu, Vogošći, i Bužimu.

S ovakvom organizacijom, pridržavajući se načela korporativnog upravljanja, želi se postići jasna odgovornost i ovlaštenje po svakom pojedinom poslovnom procesu, brže obavljanje trenutnih procesa kao i smanjenje troškova samog procesa. „Osiguranje Aura“ a.d. nema posebnih segmenata u smislu MRS-14. Izvještavanje o svim bitnim elementima poslovanja se vrši u skladu sa zahtjevima Uprave i regulatornog organa.

2.2. POSLOVODSTVO I ORGANIZACIJA UPRAVLJANJA

U skladu sa Zakonom o privrednim Društvima te Statutom Društva organi Društva su:

1. Skupština Društva,
2. Upravni odbor Društva,
3. Direktor Društva,
4. Odbor za reviziju i interni revizor.

Članovi Upravnog Odbora:

1. Radenko Vujić predsjednik
2. Mihajilo Milan, član
3. Nikola Vojvodić, član

Članovi Odbora za reviziju su:

1. Vladimir Stanimirović, Predsjednik
2. Nenad Sladojević, član
3. Siniša Đukić, član

Direktor Društva je Nenad Kojić.

U posmatranoј godini održane su dvije sjednice skupštine akcionara i to jedna redovna i jedna vanredne na kojoj su donesene sljedeće Odluke: Odluku o usvajanju godišnjih finansijskih izvještaja za 2022. godinu, Odluku o usvajanju konačne ocjene i mišljenja ovlaštenog aktuara na finansijski izvještaj i godišnji izvještaj o poslovanju, Odluku o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2022 godinu, Odluku o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2022. godinu. Odluku o usvajanju plana poslovanja za 2023. godinu, Odluku o imenovanju eksternog aktuara, Odluka o planu investicione politike, Odluka o

povećanju osnovnog kapitala V emisijom običnih akcija , Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva i prečišćenog teksta Statuta, kao i druge.

U 2023. godini bilo je 26 sjednica upravnog odbora. Na njima su donesene odluke iz redovnog poslovanja UO u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, usvojeni akti poslovne politike, sazivane redovne i vanredne sjednice skupštine akcionara , kao i usvojeni nacrti prijedloga odluka sa održane skupštine akcionara, odluke o osnivanju i zatvaranju poslovnih jedinica.

Na 3 sjednice odbora za reviziju su donesene Odluke o usvajanju plana rada interne revizije, razamtaranje izvještaja o radu interne revizije i usvajanje odluke o izmjenama i dopunama poslovnika o radu Odbora za reviziju.

Odlukom o povećanju osnovnog kapitala emitovanjem V emisije akcija Društvo je povećalo osnovni kapital u iznosu od 1.000.000,00 KM iz neraspoređene dobiti.

2.3. LJUDSKI POTENCIJALI

Ljudski potencijali su jedan od ključnih resursa poslovnog razvoja „Osiguranja Aura“ a.d. kojima se ostvaruju poslovni ciljevi. Zahtjevi okoline i tržišta svakodnevno se mijenjaju, a kako bi održalo korak, Društvo kontinuirano ulaže u razvoj ljudskih potencijala.

Na dan 31.12.20224. godine broj radnika „Osiguranja Aura“ a.d. iznosio je 182 .

Pregled zaposlenih radnika po službama

Služba	Broj zaposlenih u RS	Broj zaposlenih u FBIH
Služba prodaje	75	43
Služba računovodstva	9	
Služba šteta	13	1
Pravna služba	9	2
Ostale službe	29	1
Ukupno	135	47

Starosna struktura zaposlenih

Godine starosti	Broj zaposlenih u Rs	Broj zaposlenih u FBIH
18-25	7	9
26-33	38	13
34-41	41	12
42-49	31	5
50-57	12	6
58-65	6	2

2.4. OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

Osnovni kapital Društva iznosi 7.250.000 KM. U narednoj tabeli data je struktura učešća u kapitalu:

АКЦИОНАРИ	БРОЈ АКЦИЈА	KM	%
Обичне акције:			
Зоран Туњић	2.500	5.250.000	100
Повлаштене акције:			
Зоран Туњић	19.989	1.998.900	99,9824
Бранислав Геџић	10	1.000	0,016
Алибабић Самед	1	100	0,0016
УКУПНО:	72.500	7.250.000	100

Tabela 2. Struktura učešća u kapitalu

Svaka redovna akcija daje pravo na 1 (jedan glas). Sve akcije su uplaćene u cjelosti, izdane su u nematerijalizovanom obliku, slobodno su prenosive i vode se kod Centralnog registra HOV.

„Osiguranje Aura“ a.d. nema u vlasništvu vlastite akcije.

3. TRŽIŠNA POZICIJA DRUŠTVA U 2024. GODINI

Ukupna premija svih društava za osiguranje iz Republike Srpske u 2023. godini, uključujući i premiju koju su ova društva obračunala na tržištu osiguranja FBiH, iznosila je 301.580.613 KM.

U narednoj tabeli prikazana je obračunata premija po društvima za osiguranje sa sjedištem u Republici Srpskoj za 2021., 2022. i 2023. godinu.

Tabela 3. Pregled ostvarene premije po Društvima

R.B.	Društvo za osiguranje	Obračunata premija						Indeks 2023/22
		2021.		2022.		2023.		
		Iznos (KM)	%	Iznos (KM)	%	Iznos (KM)	%	
	NEŽIVOTNA OSIGURANJA							
1.	D.D. Brčko gas osiguranje	16.083.806	6,5	16.048.664	6,0	17.354.289	5,8	108,1
2.	Grawe osiguranje a.d.	10.778.553	4,4	11.129.779	4,2	13.083.833	4,3	117,6
3.	Drina osiguranje a.d.	22.138.712	9,0	22.853.473	8,6	25.895.450	8,6	113,3
4.	Dunav osiguranje a.d.	25.965.457	10,6	28.348.142	10,7	30.690.137	10,2	108,3
5.	Euros osiguranje a.d.	11.786.329	4,8	10.952.043	4,1	12.088.446	4,0	110,4
6.	Wiener osiguranje a.d.	29.117.354	11,9	34.956.301	13,2	37.383.581	12,4	106,9
7.	Krajina osiguranje a.d.	4.238.903	1,7	5.823.474	2,2	7.714.679	2,6	132,5
8.	Mikrofin osiguranje a.d.	14.192.989	5,8	16.663.832	6,3	21.531.139	7,1	129,2
9.	Nešković osiguranje a.d.	16.718.775	6,8	16.563.145	6,2	19.396.013	6,4	117,1
10.	Osiguranje Aura a.d.	27.606.984	11,2	29.141.837	11,0	32.124.042	10,7	110,2
11.	Osiguranje Garant d.d.	11.920.751	4,9	11.740.646	4,4	13.693.548	4,5	116,6
12.	Premium osiguranje a.d.	12.612.568	5,1	17.016.393	6,4	21.131.582	7,0	124,2
13.	SAS-SuperP osiguranje a.d.	3.401.603	1,4	3.434.223	1,3	3.866.495	1,3	112,6
14.	Triglav osiguranje a.d.	11.523.222	4,7	13.000.528	4,9	17.079.733	5,7	131,4
	UKUPNO NEŽIVOTNA OSIGURANJA	218.086.007	88,8	237.672.480	89,5	273.032.966	90,5	114,9
	ŽIVOTNA OSIGURANJA							
1.	Grawe osiguranje a.d.	24.870.928	10,1	24.969.844	9,4	25.913.781	8,6	103,8
2.	Wiener osiguranje a.d.	2.657.793	1,1	2.918.610	1,1	2.633.866	0,9	90,2
	UKUPNO ŽIVOTNA OSIGURANJA	27.528.721	11,2	27.888.454	10,5	28.547.647	9,5	102,4
	UKUPNA PREMIJA	245.614.728	100,0	265.560.934	100,0	301.580.613	100,0	113,6

Slika 1. Premija po društvima za osiguranje



4. POKAZATELJI POSLOVANJA

Opis	Iznos
Poslovni prihodi	35.881.734
Bruto premija	32.989.722
Poslovni rashodi	35.400.991
Likvidirane štete	11.716.675
Bruto dobit	648.187
Neto dobit	648.187
Ukupna imovina	40.931.384
Kapital	10.103.486
Tehničke rezerve	23.619.325
ROA (Neto dobit / aktiva)	0,02
ROE (Neto dobit / kapital)	0,06
Bruto profitna stopa (bruto dobit /Uk.prihod)	0,02
Broj zaposlenih	213
Ukupan prihod po zaposlenom	175.265
Ukupna aktiva po zaposlenom	192.166
Obračunata premija po zaposlenom	154.881
Bruto dobit po zaposlenom	3043

Tabela 4. Pokazatelj poslovanja

Društvo je obezbjedilo da kapital ne bude manji od minimalnog iznosa garantnog fonda koji je zakonom propisan, a u slučaju Društva to je iznos od 7.000.000 KM.

5. ANALIZA PREMIJE I ŠTETA


5.1. OSTVARENA PREMIJA

Ostvarena premija u 2024. godini iznosi 32.989.722 KM što predstavlja povećanje za 865.680 KM ili 2,69 % u odnosu na prethodnu godinu.

Vrsta osiguranja	2023		2024	
	Ostvarena premija	Učešće u %	Ostvarena premija	Učešće u %
Osiguranje nezgode	1.230.899	3,83%	1.695.668	5,14%
Zdravstveno osiguranje	194.810	0,61%	177.389	0,54%
Osiguranje vozila koja se kreću po kopnu osim šinskih vozila	1.177.458	3,67%	1.033.340	3,13%
Osiguranje imovine od požara i prirodnih sila	460.950	1,43%	341.345	1,03%
Osiguranje ostalih šteta na imovini	366.523	1,14%	402.747	1,22%
Osiguranje od odgovornosti za motorna vozila	28.310.835	88,13%	28.790.849	87,27%

Osiguranje od građanske odgovornosti za vazduhoplove	75.809	0,25%	77.052	0,23%
Osiguranje od opšte odgovornosti za brodove	1.550	0,00%	2.150	0,01%
Osiguranje od opšte građanske odgovornosti	151.583	0,47%	297.134	0,90%
Osiguranje kredita	33.670	0,10%	10.580	0,03%
Osiguranje od različitih finansijskih gubitaka	119.955	0,37%	144.178	0,44%
Osiguranje pomoći			17.291	0,05%
Ukupno:	32.124.042	100,00%	32.989.722	100,00%

Tabela 5. Pregled zaključenih osiguranja i ostvarene premije po vrstama osiguranja 2023/2024




Slika 2. Kretanje bruto premije u periodu od 2008-2024 godine

5.2. LIKVIDIRANE ŠTETE

U 2023. godini likvidirano je 11.716.675 KM šteta što predstavlja povećanje od 1.112.406 KM.

	Likvidirane štete		2023/2024
	2023	2024	
Nezgod	908.732	924.611	1,75%
Zdravstveno	33.592	28.443	-15,33%
Kasko	659.662	580.287	-12,03%
Požar	157.909	141.612	-10,32%
AO	8.833.614	10.025.549	13,49%
Opšta građanska odgovornost	7.553	11.466	51,81%
Finansijski gubici	3.207	4.708	46,79%
UKUPNO	10.604.269	11.716.675	10,49%

Tabela 6. Pregled likvidiranih šteta



Slika 3. Kretanje iznosa likvidiranih šteta u periodu od 2008. do 2024. godine

Vrsta osiguranja	Likvidirane štete	Bruto premija	Udio
Nezgoda	924.611	1.695.668	54,53%
Zdravstveno	28.443	177.389	16,03%
Kasko	580.287	1.033.340	56,16%
Požar	141.612	341.345	41,49%
Ostale štete na imovini	0	402.747	0,00%
AO	10.025.549	28.790.849	34,82%
Osiguranje od građanske odgovornosti za vazduhoplove	0	77.052	0,00%
Opšta odgovornost za brodove	0	2.150	0,00%
Opšta građanska odgovornost	11.466	297.134	3,86%
Osiguranje kredita	0	10.580	0,00%
Osiguranje od finansijskih gubitaka	4.708	144.178	3,27%
Osiguranje pomoći	0	17.291	0,00%
UKUPNO	11.716.675	32.124.042	36,47%

Tabela 7. Udio likvidiranih šteta u bruto premiji

U toku posmatrane 2024. godine prijavljeno je 5.118 odštetnih zahtjeva. U toku godine reaktivirano je 303 odštetnih zahtjeva. Na dan 1.1.2024. god. preneseno su 542 odštetna zahtjeva. U posmatranom periodu u obradi su bila 4.612 odštetna zahtjeva od čega je riješeno 4.612 čime je Društvo ostvarilo efikasnost u rješavanju šteta na nivou od 100%.

Tabela 8. Pregled efikasnosti u rješavanju odštetnih zahtjeva

ŠIFRA VRESTE OSIGURANJA	BROJ ODŠTETNIH ZAHTEJEVA				RIJEŠENE ŠTETE U REDOVNOM POSTUPKU		Riješene štete u sudskom postupku		UKUPNO RIJEŠENIH ŠTETA								Rezervisane štete na kraju posmatranog perioda
									(kolone 10 i 11)								
	Prenijetih iz prethodne godine	Reaktiviranih u toku tekuće godine	Prvi put prijavljeni u toku tekuće godine	Ukupno	Broj	Iznos	Broj	Iznos	UKUPNO RIJEŠENE ŠTETE		ISPLAĆENO		NEISPLAĆENO		Odbijeno		
Broj									Iznos	Broj	Iznos	Broj	Iznos				
1	2	3	4	5=2+3+4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
01	29	55	1221	1305	981	864.463	13	60.147	994	924.611	994	924.611	-	-	301	10	
02	10	0	71	81	62	28.443	0	0,00	62	28.443	62	28.443	-	-	14	5	
03	15	10	397	422	348	572.096	4	8.192	352	580.287	352	580.287	-	-	49	21	
07	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	0	0	
08	3	2	28	33	14	138.261	1	3.350	15	141.612	15	141.612	-	-	13	5	
09	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	0	0	
10	483	235	3.281	3.999	2906	8.506.390	183	1.519.158	3.089	10.025.549	3.089	10.025.549	-	-	378	532	
13	2	1	85	88	69	11.466	0	0,00	69	11.466	69	11.466	-	-	16	3	
16	0	0	35	35	31	4.708	0	0,00	31	4.708	31	4.708			4	0	
Ukupno	542	303	5.118	5.963	4411	10.125.828	201	1.590.847	4.612	11.716.675	4.612	11.716.675	-	-	775	576	

6. ULAGANJE SREDSTAVA

6.1. ULAGANJE SREDSTAVA TEHNIČKE REZERVE

Investiranje je veoma kompleksan proces koji obuhvata veliki broj aktivnosti i veliki broj učesnika. Značaj i složenost procesa investiranja nužno nameće potrebu da se istim upravlja na način da se obezbjedi njegova najbolja realizacija. Cilj upravljanja ovim procesom je da se vrijednost investicionih projekata maksimira, a pri tom primjenjujući osnovne principe ulaganja i investiciona načela. Najvažnija i najveća sredstva za investiranje u Društvu proističu iz utvrđenih tehničkih rezervi, te u sklopu politike investiranja tih sredstava osnovni cilj jeste obezbjediti adekvatnost ulaganja, u smislu da se obezbjedi sigurnost plasmana, likvidnost, a da istovremeno izabrane vrste ulaganja donesu i zadovoljavajući prinos. Pri tome mora se imati i na umu da su dozvoljeni oblici ulaganja sredstava tehničkih rezervi, kako u kvantitativnom, tako i u kvalitativnom smislu, decidno regulisani Pravilnikom o ulaganju sredstava društava za osiguranje („Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 61/15).


„Osiguranje Aura“ a.d. je u 2024. godini, u skladu sa Zakonskim odredbama, održavalo već uložena sredstva i ulagalo nova slobodna sredstva u raspoložive finansijske instrumente, poštujući prije svega načela sigurnosti ulaganja, tržišnosti, isplativosti, likvidnosti te odgovarajuće raznovrsnosti i disperzije ulaganja.

R.br	Vrsta (oblik) ulaganja	Dozvoljeni %	Ukupno uloženi iznos KM	Ostvareni %
1	Hartije od vrijednosti čiji je emitent Republika Srpska	Bez ograničenja	5.067.498	21,45
2	Nekretnine i druga prava na nekretninama (pravo svojine, pravo građenja, pravo korištenja i slično)	Do 40%, a u jednu nekretninu odnosno u više nekretnina koje su međusobno povezane tako da čine jednu cjelinu do 20%	9.325.671	39,48
3	Oročeni depoziti banaka u RS, odnosno BiH	Do 50%, a u jednu banku do 20%	0,00	0,00
4	Sredstva na računima društva za osiguranje	Do 10%, a u jednu banku do 5%	994.914	4,21

5	Akcije kojima se ne trguje na organizovanom tržištu	Do 10%, a po jednom emitentu do 5%	1.020.207	4,31
6	Sredstva u Fondu za naknadu šteta Biroa Zelene Karte	Do visine rezervi za štete po zelenoj karti	683.708	2,89
7	Obveznice i druge dužničke hartije od vrijednosti kojima se trguje na službenom berzanskom tržištu u RS, odnosno BiH	Do 20%, a po jednom emitentu do 5%	1.041.873	4,41
8	Prenosna premija koja pada na teret reosiguravača, saosiguravača i retrocesionara	Do 10% sredstava za pokriće tehničkih rezervi	964.747	4,08
9	Potraživanja za prenosne premije neisteklih neživotnih osiguranja	do 5%	352.176	1,49
10	Zajmovi osigurani založnim pravom na nekretninu (hipoteka)	Do 20%, a po jednom korisniku 10%	4.168.5333	17,64
UKUPNO ULOŽENA SEDSTVA			23.619.325	100,00%

Tabela 9. Tehničke rezerve na dan 31.12.2024. godine

Uvidom u skraćeni obrazac US-1 i odgovarajuće priloge sa stanjem na dan 31.12.2024. godine može se uočiti da su sredstva za obezbjeđenje tehničkih rezervi angažovana u namjene propisane članom 5. Pravilnika o visini i načinu ulaganja sredstava za pokriće tehničkih rezervi i minimalnog garantnog fonda Društva za osiguranje.



Slika 4. Pregled ulaganja sredstava tehničkih rezervi na dan 31.12.2024.godine

6.2. ULAGANJE SREDSTAVA GARANTNOG FONDA

R.BR	POZICIJA	IZNOS U KM
1.	Minimalni garantni fond	7.000.000
2.	50% minimalnog garantnog fonda	3.500.000

Tabela 10. Minimalni garantni fond na dan 31.12.2024. godine

Prema članu 11. Pravilnika Društvo za osiguranje je obavezno da, za vrijeme trajanja dozvole za rad, iznos u visini od najmanje 50% minimalnog garantnog fonda, propisanog odredbama članova 49. i 53. Zakona drži u namjenski oročenom depozitu ili hartijama od vrijednosti iz člana 5. stav 1. tačka 1. Pravilnika koji služe isključivo u svrhu zaštite osiguranika i očuvanja solventnosti društva za osiguranje i u drugu svrhu ne mogu da se koriste.

Ulaganja sredstava za pokriće 50% minimalnog garantnog fonda za poslove, za koje je Društvo dobilo dozvolu za rad, je usklađeno sa članom 11. Pravilnika.

Društvo je sa stanjem na dan 31.12.2024. godine sva ulaganja izvršilo u BiH.

7. IZJAVA O PRIMJENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Odgovorno korporativno upravljanje se u „Osiguranju Aura“ a.d. smatra preduslovom stvaranja trajnih vrijednosti kako akcionaru tako i osiguranicima i ostalima kojima je u interesu sigurno i stabilno poslovanje.

Upravni odbor Društva je nakon uvrštavanja akcija na slobodno berzansko tržište, u skladu sa članom 309. Zakona o privrednim Društvima (Sl. Glasnik RS br. 127/08) prihvatio standarde korporativnog upravljanja koje donosi Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske. Izvještaji o poslovanju Društva su u potpunosti usklađeni sa standardima korporativnog upravljanja koje Društvo dobrovoljno primjenjuje i sa članom 309. Zakona o privrednim društvima.

U „Osiguranju Aura“ a.d. korporativna načela se praktikuju na sledeći način: Akcionar ostvaruje pravo glasa na redovnoj Skupštini akcionara. Redovnu Skupštinu saziva Uprava najmanje jednom godišnje. Redovna skupština odlučuje o finansijskim izvještajima, rasporedu dobiti i davanju razrješenja članovima Uprave i Odbora za reviziju. Redovna Skupština odlučuje i o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala, investicijama, izboru članova Odbora za reviziju, te imenovanju nezavisnog revizora i ovlašćenog aktuara. Upravni Odbor se sastoji od tri člana od kojih je jedan predsjednik. Pri obavljanju svojih dužnosti članovi Uprave ne smiju donositi odluke ili izvršavati radnje koje su suprotne sa interesima Društva.

Upravni Odbor

Nadležnosti Upravnog odbora Društva:

- saziva sjednice Skupštine Društva,
- priprema prijedloge akata i odluka koje donosi Skupština Društva,
- utvrđuje uslove osiguranja i donosi tarife premija, tabele maksimalnog samopridržaja i druge opšte akte i akte poslovne politike, osim akata iz isključive nadležnosti Skupštine Društva,
- izvršava odluke Skupštine Društva,
- razmatra i usvaja izvještaje o poslovanju Društva u toku godine,
- razmatra i usvaja periodični račun i utvrđuje prijedlog godišnjeg računa Društva koji sadrži i prijedlog raspoređivanja dobiti, odnosno pokriva gubitka u skladu sa zakonskim rodoslijedom i prioritetima,
- preduzima odgovarajuće mjere za obezbjeđenje kontinuirane solventnosti i likvidnosti Društva i stara se o provođenju zakonskih pravila upravljanja rizikom,
- usvaja izvještaj o popisu sredstava i izvora sredstava Društva i donosi odluke o otpisu osnovnih i drugih sredstava Društva i otpisu sumnjivih i spornih potraživanja,

- odlučuje o izdavanju kratkoročnih hartija od vrijednosti Društva, odnosno kupovini kratkoročnih hartija od vrijednosti, donosi odluku o investicionom ulaganju i o prometu nepokretnosti,
- odlučuje o sanaciji i prinudnom poravnanju nad dužnicima Društva,
- donosi investicione odluke, sem odluka koje su u nadležnosti Skupštine Društva,
- odlučuje o osnivanju ogranaka Društva (filijala, prodajnih mjesta),
- utvrđuje prijedlog odluke o imenovanju direktora i po pribavljenoj saglasnosti Agencije za osiguranje Republike Srpske imenuje direktore Društva,
- u ime Društva zaključuje ugovor o radu (ugovor o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima) između Društva i direktora Društva,
- daje smjernice direktoru za realizaciju poslovne politike Društva,
- donosi odluke o prenosu ovlašćenja na direktora da u hitnim slučajevima, između dvije sjednice Upravnog odbora, odlučuje o izmjenama i dopunama uslova i tarifa, uz obavezu da odluke dostavi na verifikaciju Upravnom odboru,
- verifikuje odluke i pravne radnje predsjednika Upravnog odbora koje je donio odnosno preduzeo u svojstvu zastupnika Društva, u roku od 15 dana od dana njihovog donošenja odnosno preduzimanja,
- odlučuje o raspolaganju akcijama i udjelima koje Društvo ima u drugim pravnim licima,
- podnosi izvještaj o svom radu Skupštini Društva,
- donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora Društva,
- donosi akte vezane za odgovarajući sistem interne kontrole,
- razmatra izvještaje i donosi odluke po nalazima Agencije za osiguranje i drugih inspekcijskih organa,
- imenuje internog revizora društva na prijedlog direktora,
- usvaja program interne revizije,
- obavlja i druge poslove, osim poslova iz nadležnosti Skupštine Društva, u skladu sa ovlašćenjima utvrđenim zakonom, Statutom, drugim aktima Društva i posebnim odlukama Skupštine Društva.

Upravni odbor Društva obavezan je da prije donošenja akata poslovne politike razmotri mišljenje ovlašćenog aktuara i revizora.

Radi izvršavanja određenih zadataka iz svoje nadležnosti, Upravni odbor može posebnom odlukom obrazovati odbore i komisije kao stalna ili povremena radna tijela i utvrditi njihov sastav i djelokrug.

Odbor za reviziju

Nadležnost Odbora za reviziju:

- donosi plan rada interne revizije,
- razmatra izvještaje interne revizije i daje preporuke po izvještajima o reviziji,
- izvještava Upravni odbor o realizaciji preporuka po izvještajima o reviziji,
- izvještava Skupštinu akcionara društva o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju društva i njegovih povezanih društava,
- izjašnjava se o prijedlogu odluke o raspodjeli dobiti koju usvaja Skupština,

- izvještava o usklađenosti poslovanja Društva sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima i
- predlaže skupštini izbor nezavisnog revizora, ako društvo ima obavezu revizije finansijskih izvještaja.

U „Osiguranju Aura“ a.d. poseban akcenat je stavljen na odnose i komunikaciju sa klijentima. Primjenjuje se kodeks ponašanja „Osiguranja Aura“ a.d. i Kodeks poslovne etike osiguravajućih društava u RS.

8. UPRAVLJANJE RIZICIMA

Društvo je prepoznalo važnost postojanja efikasnog i efektivnog sistema upravljanja rizicima. Osnovni cilj prilikom upravljanja finansijskim, operativnim, rizikom osiguranja i drugim rizicima je održavanje nivoa kapitala adekvatnog vrsti poslova kojima se Društvo bavi.

Društvo aktivno upravlja imovinom vodeći računa o kvalitetu, diverzifikaciji, usklađenosti imovine i obaveza, likvidnosti i prinosu od ulaganja. Uz permanentno nadziranje procesa upravljanja aktivom i pasivom dužna pažnja se poklanja usklađenosti sa pravilima koja su postavljena Zakonom o društvima za osiguranje.

8.1. RIZIK OSIGURANJA

Društvo upravlja rizikom osiguranja kroz procedure odobravanja transakcija, cijene usluga i reosiguranjem. Strategija pribave teži diverzifikaciji koja će osigurati uravnotežen portfelj. Društvo reosigurava dio rizika pribave kako bi se kontrolisala izloženost gubicima i kako bi se zaštitio kapital. Adekvatnost obaveza procjenjuje se uzevši u obzir odgovarajuću imovinu. Rizik osiguranja u Društvu prati aktuar. Izvještaj o adekvatnosti rezervi, premije osiguranja kao i samoprdržaja daje imenovani ovlašćeni aktuar.

Rizici koje pribavlja Društvo su locirani u BiH. Kod rizika osiguranja Društva, vodilo se računa da se što kvalitetnije odredi nivo samoprdržaja kao i tehničkih rezervi Društva. To se postiglo provjerenim aktuarskim metodama da bi se što preciznije odredio njihov nivo, te na taj način na najniži nivo sveo rizik osiguranja kojem su izložena društva za osiguranje. Radi postizanja što veće konkurentnosti na tržištu osiguranja Društvo nastoji da isplatu šteta izvrši u što kraćem vremenskom roku, te da na posljednji dan godine nelikvidirane štete budu svedene na nulu. To bi značajno povećalo preciznost obračuna rezervacija za štete, kao i samog nivoa tehničkih rezervi. Uprava Društva vjeruje da Društvo nema značajnih koncentracija izloženosti prema bilo kojoj vrsti osiguranja.

Margina solventnosti

U skladu sa članom 3. Pravilnika o elementima i kontroli margine solventnosti društava za osiguranje u Republici Srpskoj Sl. glasnik RS broj 103/12) izračunavanje margine solventnosti za

neposredna neživotna osiguranja vrši se primjenom indeksa šteta ili premijskog indeksa i jednaka je višem rezultatu od prethodno pomenuta dva obračuna.

	O P I S	Neži. osiguranja osim zdrav. osig. iz čl. 6. Pravilnika
I	MARGINA SOLVENTNOSTI PO PREMIJI	
1	Premijska osnova	33.227.792,48
1.1	Iznos premijske osnove do 100 miliona KM ----- x0,18	5.981.002,65
1.2	Iznos premijske osnove preko 100 miliona KM ----- x 0,16	0,00
2	Zbir (1.1)+(1.2)	5.981.002,65
3	Koeficijent koji se dobije kao količnik mjerodavnih šteta, neto od reosiguranja i mjerodavnih šteta za posljednjih 36 mjeseci /ne može biti manji od 0,50/	0,90
4	Margina solventnosti po premiji /(2)x(3)/	5.382.902,38
5	Margina solventnosti po premiji za zdravstvena osiguranja /1/3 od (4)/	
II	MARGINA SOLVENTNOSTI PO ŠTETAMA	
6	Prosječan iznos mjerodavnih šteta za posljednjih 36 mjeseci, odnosno posljednja 84 mjeseci u slučaju društava koja isključivo ili u većem dijelu ugovora pokrivaju rizik kredita, nepogode, grada ili mraza.	11.506.104,41
6.1	Prosječan iznos mjerodavnih šteta do 70 miliona KM ---- x 0,26	2.991.587,15
6.2	Prosječan iznos mjerodavnih šteta preko 70 miliona KM ----x 0,23	0,00
7	Zbir (6.1)+(6.2)	2.991.587,15
8	Koeficijent koji se dobije kao količnik mjerodavnih šteta, neto od reosiguranja i mjerodavnih šteta za posljednjih 36 mjeseci /ne može biti manji od 0,50/	0,90
9	Margina solventnosti po štetama /(7)x(8)/	2.692.428,43
10	Margina solventnosti po štetama za zdravstvena osiguranja /1/3 od (9)/	
III	MARGINA SOLVENTNOSTI ZA POSLOVE U VRSTAMA NEŽIVOTNIH OSIGURANJA	
11	Margina solventnosti /(4) ili (9) u zavisnosti šta je veće/	5.382.902,38

12	Margina solventnosti za zdravstvena osiguranja /(5) ili (10) u zavisnosti šta je veće/	
IV	Margina solventnosti po premiji ili štetama /(11)+(12)/	5.382.902,38
13	Margina solventnosti na posljednji dan prethodnog obračunskog perioda	5.397.801,44
14	Koeficijent koji se dobije kao količnik rezervi za štete u samopridržaju na posljednji dan tekućeg obračunskog perioda i rezervi za štete u samopridržaju na posljednji dan prethodnog obračunskog perioda /ne smije biti veći od 1/	0,98
V	MARGINA SOLVENTNOSTI /(IV) ili (13)x(14)/	5.382.902,38

Tabela 11. Obračun margine solventnosti po premiji (veća od obračuna po štetama) za neposredna osiguranja

Margina solventnosti Društva iznosi 5.382.902,38 KM i veća je od minimalnog garantnog fonda što je u skladu sa Pravilnikom o elementima i kontroli margine solventnosti društava za osiguranje u Republici Srpskoj.

Garantni fond, kapital društva i adekvatnost kapitala

Društvo za osiguranje dužno je osigurati stalno raspolaganje odgovarajućim kapitalom u skladu sa obimom i vrstom poslova osiguranja koje obavlja, kao i rizike kojima je izloženo kod obavljanja ovih poslova.

Prema Pravilniku visinu kapitala i garantnog fonda društvo za osiguranje izračunava tromjesečno sa stanjem na poslednji dan tekućeg obračunskog perioda. Društvo treba da obezbijedi da kapital ne bude manji od minimalnog iznosa garantnog fonda za osiguranje koji u slučaju Društva na dan 31.12.2024. godine iznosi 7.000.000,00 KM.

Na dan 31.12.2024. godine kapital Društva za osiguranje iznosi 7.494.884,49 KM i veći je od minimalnog garantnog fonda (7 .000.000 KM) za 494.884,49 KM.

U skladu sa odredbama članova 3., 4. i 5. Pravilnika o elementima i kontroli margine solventnosti garantni fond Društva čini zbir osnovnog i dodatnog kapitala (član 3. i 4.), a kapital je jednak zbiru osnovnog i dodatnog kapitala (garantni fond) umanjenom za odbitne stavke (član 5.).

Р. бр.	ОПИС	Износ
1	2	3
I	БАЗИЧНИ КАПИТАЛ (1)+(2)-(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)-(10)	9.359.777,86
(1)	Уплаћени акционарски капитал, осим кумулативних повлашћених акција	7.250.000,00
(2)	Емисиона премија	0,00
(3)	Емисиони губитак	0,00
(4)	Статутарне резерве	0,00
(5)	Законске резерве	584.178,61
(6)	Пренесена нето добит из ранијих година након одбитка дивиденде	1.621.120,07
(7)	Нето добит текуће године	0,00
(8)	Откупљене властите акције, осим кумулативних повлашћених акција	0,00
(9)	Нематеријална улагања	95.520,82
(10)	Пренесени губитак из ранијих и текуће године	
II	ДОДАТНИ КАПИТАЛ (11)+(12)+(13)-(14)	0,00
(11)	Уплаћени акционарски капитал по основу кумулативних повлашћених акција	
(12)	Емисиона премија / емисиони губитак по основу кумулативних повлашћених акција	
(13)	Подређени дужнички инструменти	0,00
(13.1)	Подређени дужнички инструменти са роком доспијећа	
(13.2)	Подређени дужнички инструменти без рока доспијећа	
(14)	Откупљене властите кумулативне повлашћене акције	
III	ОДБИТНЕ СТАВКЕ (15)+(16)+(17)	1.864.893,37
(15)	Квалификовани удио у другим финансијским институцијама	
(16)	Подређени дужнички инструменти и друга улагања у друге финансијске институције	
(17)	Неликвидна средства	1.864.893,37
IV	РАСПОЛОЖИВИ КАПИТАЛ (I)+(II)-(III)	7.494.884,49
	ЗАХТЈЕВИ АДЕКВАТНОСТИ КАПИТАЛА	
(18)	Маргина солвентности	5.382.902,38

(19)	Гарантни фонд према маргини солвентности / 1/3 од (18)	1.794.300,79
(20)	Гарантни фонд према члану 53. Закона	7.000.000,00
(21)	ГАРАНТНИ ФОНД / (19) или (20), у зависности шта је веће /	7.000.000,00
V	ВИШЕ / МАЊЕ РАСПОЛОЖИВОГ КАПИТАЛА / износ под IV се пореди са (18) или (20), у зависности шта је веће /	494.884,49
VI	ВИШЕ / МАЊЕ БАЗИЧНОГ КАПИТАЛА / износ под I се пореди са (21) /	2.359.777,86
VII	ДОДАТНИ КАПИТАЛ ПРЕМА БАЗИЧНОМ КАПИТАЛУ (у %) /рацио (II)/(I)/	0,00%
VIII	ПОДРЕЂЕНИ ДУЖНИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ СА РОКОМ ДОСПИЈЕЋА ПРЕМА БАЗИЧНОМ КАПИТАЛУ ИЛИ МИНИМАЛНОМ ГАРАНТНОМ ФОНДУ (у %) / рацио (13.1) / (I) или (20), у зависности шта је мање /	0,00%

Tabela 12. Adekvatnost kapitala

8.2. TRŽIŠNI RIZIK

Tržišni rizik uključuje tri vrste rizika:

- **Valutni rizik** – rizik da će se fer vrijednosti ili budući novčani tokovi finansijskih instrumenata mijenjati zbog promjene kursa
- **Rizik promjene kamatnih stopa** – rizik da će se fer vrijednost ili budući novčani tokovi finansijskih instrumenata mijenjati zbog promjene u tržišnim kamatnim stopama
- **Cjenovni rizik** – rizik da će se fer vrijednost ili budući novčani tokovi finansijskih instrumenata mijenjati zbog promjene cijena na tržištu

8.3. VALUTNI RIZIK

Kako finansijski sistem u Republici Srpskoj funkcioniše po pravilima Monetarnog odbora, te je konvertibilna marka fiksno vezana za kurs Evra, te ne postoji uticaj valutnog rizika na poslovanje Društva.

8.4. KAMATNI RIZIK

Društvo nema obaveza po uzetim kreditima i promjene kamatnih stopa ne utiču na nivo tehničkih rezervi. Sva kamatna ulaganja Društva na dan izvještavanja nose fiksnu kamatnu stopu tako da ne bi bilo nikakvog efekta na dobit ili gubitak u slučaju promjene kamatnih stopa.

8.5. CJENOVNI RIZIK

Glavni izraz izloženosti cjenovnom riziku su ulaganja u hartije od vrijednosti. Na dan 31.12.2024. godine vrijednost portfolija hartija od vrijednosti kojim Društvo raspolaže je 8.567.498 KM i ta sredstava služe za pokriće tehničke rezervi i garantnog fonda Portfelj Društva je ograničen parametrima koje donosi Uprava Društva i regulatorni organ. Cilj Društva je ulaganje u diverzifikovan portfelj visoko kvalitetnih, likvidnih HOV što se postiglo ulaganjem sredstava u hartije od vrijednosti izdate od strane RS a koji je diverzifikovan na 16 različitih hartija od vrijednosti i koji je ograničen Pravilnikom o visini i načinu ulaganja sredstava tehničke rezerve Agencije za osiguranje Republike Srpske.

8.6. RIZIK PROMJENE KURSA

Društvo je izloženo riziku promjene kursa kroz transakcije u stranim valutama. Te transakcije su uglavnom vezane za likvidirane ino štete. Obim i značaj tih transakcija i eventualni rizik u vezi sa njima praktički ne mogu uticati na dobitak ili gubitak Društva.

8.7. KREDITNI RIZIK

U toku svog redovnog poslovanja Društvo je izloženo kreditnom riziku. Kreditni rizik se odnosi na rizik da druga strana neće ispuniti svoje ugovorene obaveze što će rezultirati finansijskim gubitkom.

Izloženost Društva i kreditni rejting klijenta stalno se nadgledaju a ukupna vrijednost zaključenih transakcija je razdjeljena između odabranih klijenata.

Društvo permanentno prati finansijsko stanje i poslovanje svojih značajnih komitenata odnosno izloženosti riziku deponovanja i ulaganja sredstava, te je takav rizik sveden na minimum.

8.8. RIZIK LIKVIDNOSTI

Rizik likvidnosti nastaje kao rezultat finansijskih aktivnosti Društva i upravljanja pozicijama.

U izvještajnom periodu Društvo je vodilo računa o likvidnosti i na taj način štitilo od prekomjerne izloženosti riziku ročne strukture i strukturne neusklađenosti imovine sa obavezama.

Rukovodstvo Društva svakodnevno razmatra izvještaj i stanje deponovanih sredstava. Empirijski se utvrđuju kritični dani za likvidnost Društva, odnosno datumi značajnog odliva sredstava. Na osnovu identifikacije raspoloživih sredstava i dnevno utvrđenih potreba, donosi se odluka o korištenju sredstava.

8.9. STRATEŠKI RIZIK

Strateški rizik je rizik poslovnog okruženja. On je rezultat strateških poslovnih odluka, i predstavlja rizik gubitka zbog neprilagođenosti poslovnih odluka promjenama u okruženju. Društvo preuzima strateški rizik kada ulazi u različite poslovne aktivnosti ili kada mijenja način na koji trenutno obavlja neku od važnih aktivnosti.

U narednom periodu planirano je uključivanje osiguranja imovine u ponudu Društva. Iako se ta poslovna odluka može smatrati nosiocem strateškog rizika, Društvo smatra da će takav rizik biti identifikovan, kontrolisan i kvantifikovan, te da takva odluka neće predstavljati prijetnju daljem rastu Društva, već će samo poboljšati njegov položaj u postojećem poslovnom okruženju.

8.10. RIZIK UGLEDA

Rizik ugleda može nastati zbog negativnog uticaja na ugled Društva kao posljedica negativne javne percepcije, npr. od strane klijenata, poslovnih partnera, akcionara ili nadzornih organa. U postojećem poslovnom okruženju, osiguravajućem Drušvu je teško balansirati između velike konkurencije, nelojalnog karaktera sa jedne strane i strogih pravila koja propisuju regulatorni organi. Radi smanjenja uticaja ove vrste rizika, Društvo je striktno poštovalo rokove i načine izvještavanja, propisanu metodologiju obračuna veličina, te postupala po Rješenjima Agencije. Isplate šteta su svedene na najkraći mogući rok, te se time postigla izuzetna konkurentnost Društva.

8.11. UPRAVLJANJE KAPITALOM

Politika upravljanja kapitalom Društva je:

- Stroga primjena zakonskih propisa u vezi obračuna kapitala i garantnog fonda u svrhe primjene pravila o upravljanju rizicima.
- Takođe, kapital Društva ne može biti manji od margine solventnosti izračunate po Pravilniku, 1/3 margine solventnosti (garantnog fonda) i minimalnog iznosa garantnog fonda propisanog Zakonom.

Na dan 31.12.2024. godine Društvo raspolaže sa osnivačkim kapitalom od 7.250.000 KM (ispunjene zakonske odredbe), raspoloživim kapitalom u iznosu od 7.494.885 (veći od minimalnog garantnog fonda za 494.884 KM), i marginom solventnosti u iznosu od 5.382.902 KM.

9. OPIS SVIH VAŽNIH DOGAĐAJA NAKON PROTEKA POSLOVNE GODINE

„Osiguranje Aura“ a.d. u prvim mjesecima 2025. godine nastavlja sa uspješnim poslovanjem uvećavajući udio u ukupnoj premiji na tržištu Republike Srpske.

1. Značajni događaji nakon 2024. godine

Društvo nije utvrdilo naknadne događaje u periodu od datuma završetka razdoblja za izvještavanje usljed kojih bi bilo potrebno prilagoditi finansijske izvještaje ili bi mogli neposredno uticati na finansijski položaj u narednom periodu.

2. Šta je pred nama

Proširenje poslovanja na teritoriji Federacije BiH je definisano kao prioritet i za 2025. godinu. –Otvaranjem prodajnih mjesta na širem području FBiH, kao i na drugim poslovno atraktivnim lokacijama širom RS, Društvo planira da poveća portfelj.

3. Aktivnosti na području istraživanja i razvoja

Društvo nema aktivnosti na području istraživanja u smislu MRS 38.

4. Informacije o otkupu vlastitih akcija

Do kraja 2024. godine Društvo nije sticalo vlastite akcije. Akcije Društva su uvrštene na organizovano tržište vrijednosnih hartija.

5. Informacija o postojanju poslovnih jedinica

Društvo obavlja poslove osiguranja preko organizacionih jedinica – filijala i poslovnica, sa sjedištem u Banjoj Luci i u sljedećim gradovima RS: Trebinje, Rogatica, Bileća, Doboj, Kozarska Dubica, Zvornik, Bijeljina, Prijedor, Šamac, Sokolac, Novi Grad, Čelinac, Srbac, Gradiška, Nova Topola, Brčko, Istočno Novo Sarajevo, Kotor Varoš, Mrkonjić Grad, Pale i Foča. Na tržištu F BiH, Društvo posluje preko Filijale Sarajevo sa poslovnica u Zenici, Gračanici, Bihaću, Cazinu, Tuzli, Olovu, Žepču, Kalesiji, Hadžiću, Srebreniku, Maglaju, Živinici, Bosanskom Petrovcu, Sanskom Mostu, Bosanskoj Krupi, Tešnju, Zavidovićima, Visokom, Mostaru, Kaknju i Gradačcu.

„Osiguranje Aura“ a.d. nema posebnih segmenata u smislu MRS 14.

6. Rezultati poslovanja

Razvoj portfelja, zarađene premije i ostali podaci o rezultatima poslovanja prikazani su detaljnije u pregledu poslovanja.

7. Upravljanje rizicima

Najznačajniji rizici kojima je društvo izloženo su finansijski rizik i rizici osiguranja. Najznačajnije vrste finansijskih rizika kojima je društvo izloženo su rizik likvidnosti i tržišni rizik. Tržišni rizik uključuje rizik kamatnih stopa i cjenovni rizik, od kojih najveći uticaj na Društvo ima cjenovni rizik. Društvo upravlja rizicima osiguranja kroz procedure odobravanja transakcija, razumno određivanje cijene usluga, kvalitetnim određivanjem nivoa tehničke rezerve i kroz reosiguranje.

8. Izloženost cjenovnom riziku, kreditnom riziku, riziku likvidnosti i riziku novčanog toka

Izloženost navedenim rizicima prikazana je u bilješci uz finansijske izvještaje.

9. DONACIJE

Društvo je u poslovnoj 2024. godini izdvojilo i doniralo 199.890 KM.

10. OČEKIVANI RAZVOJ DRUŠTVA U BUDUĆNOSTI

Društvo nastavlja svoju zacrtanu poslovnu strategiju i nastojaće poslovati jednako uspješno kao i do sada, uz značajno reduciranje troškova poslovanja i povećanje prodajnih aktivnosti. Cilj Društva je daljnji rast te ostvarivanje pozitivnih rezultata u svim segmentima poslovanja.

U 2025. godini planiramo dalju izgradnju vlastite prodajne mreže, kao i otvaranje nekoliko novih prodajnih mjesta kako u okviru Republike Srpske, tako i na teritoriji Federacije BiH.

Planirano je povećanje kapitala iz vlastitih sredstava, te dalje proširenje ponude neživotnih osiguranja.

Nastavlja se proces edukacije zaposlenih u prodaji i razvoj informatičke potpore poslovnih aktivnosti. Društvo nema aktivnih istraživanja i razvoja u smislu MRS-38. Planirano je stvaranje pretpostavki za obavljanje poslova imovinskih osiguranja.

Procjene budućeg razvoja Društva sa osnovnim obrazloženjima tih predviđanja uz primjerene kvantifikacije date su u Elaboratu o očekivanim rezultatima poslovanja koje je usvojio Upravni odbor uz prethodno pribavljeno mišljenje ovlašćenog aktuara.

11. OPIS MJERA PREDUZETIH NA ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Sistem upravljanja zdravljem i sigurnošću sastavni je dio ukupnog poslovnog procesa koji omogućuje sprečavanje gubitaka uzrokovanih povredama zaposlenih, te drugim bolestima u vezi sa radom i oštećenjem imovine.

„Osiguranje Aura“ a.d. je odlučno u očuvanju i unapređenju zaštite na radu, zaštite zdravlja zaposlenih, zaštite od požara, te zaštite objekata, opreme i prostora. Visok stepen zaštite zasniva se na poštivanju relevantnih zakonskih i ostalih propisa. Provođenje i održavanje sistema mjera zaštite životne sredine odgovornosti su rukovodstva svih nivoa.

Kvalitet i briga o okolini, zaštita zdravlja i sigurnost obaveza je rukovodstva i svakog zaposlenog. Za provođenje kvalitetnih mjera „Osiguranje Aura“ a.d. ulaže napore da svi zaposleni aktivno učestvuju u razvoju i poboljšanju sistema upravljanja zdravljem i sigurnošću, te da u svom djelokrugu rada demonstriraju prihvatanje sistema ispunjavajući sve svoje obaveze na siguran način.

12. POLITIKA SAOSIGURANJA I REOSIGURANJA

U cilju pravilnog upravljanja rizicima i zaštite portfelja osiguranja od mogućnosti pojave velikih šteta, koje bi mogle da ugroze likvidnost i solventnost, Društvo je prenijelo dio rizika na reosiguravače.

Dva akta poslovne politike Društva kojima se regulišu pitanja iz oblasti reosiguranja su:

- Pravilnik o uslovima i načinu saosiguranja i reosiguranja i
- Odluka o tabeli maksimalnog samopridržaja za 2024. godinu

Za 2024. godinu Društvo je zaključilo sljedeće ugovore o reosiguranju, a sa reosiguravačem „Bosna Re“ Sarajevo, „Dunav RE“ Beograd Vig Re“ Prag i „Europa Re“ Zug.

1. Reosiguranje viška štete domaće autoodgovornosti – „Bosna RE“ i „Europa RE“
2. Ugovor o reosiguranju imovine – „Bosna RE“
3. Ekscedentni ugovor o reosiguranju imovinskih rizika - „Dunav RE“
4. Reosiguranje viška štete za zelenu kartu, a preko Biroa zelene karte u BiH, Sarajevo.
5. Reosiguranje auto kaska – „Bosna Re“, „Dunav RE“ i „Vig RE“
6. Kvotni ugovor za osiguranje opšte odgovornosti, osiguranja robe u prevozu i prevoznikove odgovornosti za robu, prevoz novca i osiguranje nezgode. – „Vig Re“

Kompletna izvještaja o politici reosiguranja i saosiguranja utvrđen je u posebnom izvješčaju Društva, na koji svoje mišljenje daje ovlašćeni aktuar i koji se zajedno sa ostalim finansijskim izvješčajima dostavlja Agenciji za osiguranje RS.

Društvo je takođe ostvarilo premiju po osnovu saosiguranja i to kroz preuzimanje dijela rizika od Drina osiguranja a.d. Milići i Wiener osiguranja a.d. Banja Luka. Preuzeti rizici odnose se na osiguranje nezgode – kolektivno osiguranje radnika, osiguranje imovine i osiguranje od opšte odgovornosti.

13.1. MIŠLJENJE NEZAVISNOG REVIZORA**Mišljenje**

Obavili smo reviziju finansijskih izvještaja Aura osiguranje a.d. Banja Luka (u daljnjem tekstu "Društvo"), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2024. godine, bilans uspjeha, izvještaj o promjenama ukapitalu i bilans tokova gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i napomene uz finansijske izvještaje koje sadrže pregled značajnih računovodstvenih politika. Prema našem mišljenju, finansijski izvještaji prikazuju istinito i objektivno u svim materijalno značajnim aspektima, finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2024. godine, rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja je završila na taj dan, u skladu s računovodstvenim propisima važećim u Republici Srpskoj i relevantnim propisima Agencije za osiguranje Republike Srpske koji regulišu finansijsko izvještavanje društva za osiguranje.

Grant Thornton d.o.o. Banja Luka
Banja Luka, 16 april 2025. godine



Isidora Džombić,
Managing Partner – Direktor
Grant Thornton d.o.o. Banja Luka



Miloš Grujić
Ovlašćeni revizor
Grant Thornton d.o.o. Banja Luka

13.2. MIŠLJENJE NEZAVISNOG AKTUARA

U skladu sa članom 20. stav 6. Zakona o društvima za osiguranje („Službeni Glasnik Republike Srpske“, broj 17/05, 01/06, 64/06 i 74/10) i Odlukom o sadržaju mišljenja ovlašćenog aktuara ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 15/07), Društvo je obavezno da pribavi ocjenu i mišljenje ovlašćenog aktuara o propisanim finansijskim izvještajima i godišnjem izvještaju o poslovanju. Nakon uvida i kontrole istih, a u skladu sa članom 10. Odluke o sadržaju mišljenja ovlašćenog aktuara, imenovani aktuar Društva, Božana Bojić, dala je pozitivno mišljenje o finansijskim izvještajima i godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2024. godinu.

14. GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2024. GODINU

14.1. FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI

Bilans Uspjeha

(Izveštaj o ukupnom rezultatu u periodu od 01.01-31.12.2024. godine)

Група рачуна, рачун	Позиција	Ознака АОП	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ I - ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+208+209+210+211+212)	201	35.881.734	32.871.070
60	1. Приходи од премије осигурања, саосигурања, реосигурања и ретроцесија животних осигурања (203 до 207)	202	0	0
600, 602, 605	а) Приходи од премије осигурања, саосигурања, реосигурања и ретроцесија животних осигурања	203		
601	б) Приходи од премија добровољног пензијског осигурања	204		
603	в) Приходи по основу учешћа саосигурања и реосигурања у накнади штета животних осигурања	205		
604	г) Приходи од укидања и смањења резервисања животних осигурања, реосигурања и ретроцесија	206		
606 до 609	д) Остали приходи по основу животног осигурања	207		
610 до 619	2. Приходи од премија осигурања, саосигурања, реосигурања и ретроцесија неживотних осигурања	208	33.034.006	30.265.238
620 до 629	3. Приходи по основу учешћа саосигурања, реосигурања и ретроцесија у накнади штета неживотних осигурања	209	718.766	1.066.493
630 до 639	4. Приходи од укидања и смањења резервисања неживотних осигурања	210		431.694
640 до 649	5. Приходи од поврата пореских и других дажбина и приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	211	53.973	55.729
650 до 659	6. Други пословни приходи	212	2.074.989	1.051.916
	II - ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (214+236)	213	35.400.991	32.789.738
	1. Функционални расходи (215+225+231)	214	15.370.955	14.009.757
50	1.1. Расходи за дугорочна резервисања и функционалне доприносе (216 до 224)	215	1.055.301	784.589
500	а) Математичка резерва животних осигурања, осим добровољног пензијског осигурања	216		
501	б) Математичка резерва добровољног пензијског осигурања	217		
502	в) Допринос за превентиву	218		0
503	г) Ватрогасни допринос	219		0
504	д) Допринос Заштитном фонду	220	246.766	226.542
505	ђ) Расходи за дугорочна резервисања за изравнање ризика	221		
506	е) Доприноси прописани посебним законима	222		
507	ж) Повећање других техничких резерви	223		
509	з) Остали расходи за дугорочна резервисања и функционалне доприносе	224	808.535	558.047
51	1.2. Накнаде штета, уговорених износа и премија саосигурања и реосигурања (226 до 230)	225	0	0
510,513	а) Накнаде штета, уговорених износа и удјела у штетама животних осигурања	226		
511	б) Накнаде штета и уговорених сума добровољног пензијског осигурања	227		
512,514	в) Расходи по основу премија и провизија саосигурања, реосигурања и ретроцесија животних осигурања	228		
515, 516, 517	г) Резервисања за штете, удјеле у штетама и остала резервисања по основу животних осигурања	229		
518	д) Расходи по основу бонуса и попушта животних осигурања	230		
52	1.3. Накнаде штета и остале накнаде неживотних осигурања (232 до 235)	231	14.315.654	13.225.168
520, 521, 522, 524	а) Накнаде штета, осигураних сума, других уговорених износа и удјели у штетама неживотних осигурања	232	11.919.773	10.756.156

523,525	б) Расходи по основу премија и провизија саосигурања, реосигурања и ретроцесија неживотних осигурања	233	1.878.229	1.462.714
528	в) Расходи по основу бонуса и попушта неживотних осигурања	234		
526, 527, 529	г) Резервисања за штете, удјеле у штети и остала резервисања по основу неживотних осигурања	235	517.652	1.006.298
	2. Трошкови спровођења осигурања (237+240+246)	236	20.030.036	18.779.981
53	2.1. Трошкови амортизације и резервисања (238+239)	237	650.945	614.860
530	а) Трошкови амортизације	238	650.945	614.860
533 до 539	б) Трошкови резервисања	239		
54	2.2. Трошкови материјала, енергије, услуга и нематеријални трошкови (241 до 245)	240	15.827.533	14.845.675
540	а) Трошкови материјала, горива и енергије	241	538.891	563.717
541	б) Трошкови провизија	242	2.112.469	1.875.804
542,543	в) Трошкови производних услуга, рекламе и пропаганде	243	11.150.038	9.891.322
544, 545, 547, 548, 549	г) Нематеријални трошкови	244	2.026.135	2.514.832
546	д) Трошкови пореза и доприноса	245		
55	2.3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (247+248)	246	3.551.558	3.319.446
550	а) Трошкови бруто зарада и накнада зарада	247	3.321.635	3.068.378
552 до 559	б) Остали лични расходи и накнаде	248	229.923	251.068
	III - ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-213)	249	480.743	81.332
	IV - ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (213-201)	250	0	0
66	Б. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ I - ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (252 до 255)	251	465.346	170.510
660,661	1. Финансијски приходи од матичних, зависних и осталих повезаних правних лица	252		
662	2. Приход од камата	253	465.314	170.477
663	3. Позитивне курсне разлике	254	32	33
664,665,669	4. Остали финансијски приходи	255		
56	II - ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (257 до 260)	256	174.251	207.417
560,561	1. Финансијски расходи из односа са матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима	257		
562	2. Расходи камата	258	173.039	207.411
563	3. Негативне курсне разлике	259	1.212	6
564, 565, 569	4. Остали финансијски расходи	260		
	III - ДОБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ (249+251-256) или (251-256-250)	261	771.838	44.425
	IV - ГУБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ (250+256-251) или (256-251-249)	262	0	0
67	В. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ I - ОСТАЛИ ПРИХОДИ (264 до 267)	263	721.213	1.221.395
670,671	1. Добици од продаје нематеријалних средстава, некретнина, биолошких средстава, постројења и опреме и инвестиционих некретнина	264	159.899	60.000
672	2. Добици од продаје учешћа и дугорочних хартија од вриједности	265		
676	3. Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика	266		
673, 674, 675, 677, 678, 679	4. Остали приходи	267	561.314	1.161.395
57	II - ОСТАЛИ РАСХОДИ (269 до 272)	268	462.340	632.264
570,571	1. Губици по основу расходања и продаје нематеријалних средстава, некретнина, биолошких средстава, постројења, опреме и инвестиционих	269	36	
572	2. Губици по основу продаје учешћа у капиталу и хартија од вриједности	270	27.222	
575	3. Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика	271		
573, 574, 576, 577 и 579	4. Остали расходи	272	435.082	632.264

	III - ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (263-268)	273	258.873	589.131
	IV - ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (268-263)	274	0	0
68	Г. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ I - ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (276 до 278)	275	232.675	379.711
680, 681, 682	1. Приходи од усклађивања вриједности нематеријалних средстава, некретнина, биолошких средстава, постројења, опреме и инвестиционих некретнина	276		
683	2. Приходи од усклађивања вриједности дугорочних финансијских пласмана и финансијских средстава расположивих за продају	277	232.675	379.711
684 до 689	3. Остали приходи од усклађивања вриједности имовине	278		
58	II - РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (280 до 282)	279	7.816	164.100
580, 581, 582	1. Обезвјерење нематеријалних средстава, некретнина, постројења, опреме и инвестиционих некретнина	280		
583	2. Обезвјерење дугорочних финансијских пласмана и финансијских средстава расположивих за продају	281	7.816	164.100
584 до 589	3. Остали расходи по основу усклађивања вриједности имовине	282		
	III - ДОБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (275-279)	283	224.859	215.611
	IV - ГУБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (279-275)	284	0	0
690	Д. Добитак пословања које се обуставља	285		
590	Ђ. ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	286		
691,692	Е. Приходи по основу промјене рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих година	287	30.528	27.815
591,592	Ж. Расходи по основу промјене рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих година	288	637.911	444.247
	3. ДОБИТАК И ГУБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА 1. Добитак прије опорезивања (261+273+283+285+287-262-274-284-286-288)	289	648.187	432.735
	2. Губитак прије опорезивања (262+274+284+286+288-261-273-283-285-287)	290	0	0
721	И. ТЕКУЋИ И ОДЛОЖЕНИ ПОРЕЗ НА ДОБИТ 1. Порески расходи периода	291		
дио 722	2. Одложени порески расходи периода	292		
дио 722	3. Одложени порески приходи периода	293		
	Ј. НЕТО ДОБИТАК И НЕТО ГУБИТАК ПЕРИОДА 1. Нето добитак текуће године (289-290-291-292+293)	294	648.187	432.735
	2. Нето губитак текуће године (290-289+291+292-293)	295	0	0
	К. ОСТАЛИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ У ПЕРИОДУ I - ДОБИЦИ УТВРЂЕНИ ДИРЕКТНО У КАПИТАЛУ (297 до 302)	296	0	0
	1. Добици по основу смањења ревалоризационих резерви на сталним средствима, осим ХОВ расположивих за продају	297		
	2. Добици по основу промјене фер вриједности ХОВ расположивих за продају	298		
	3. Добици по основу превођења финансијских извјештаја иностраног пословања	299		
	4. Актуарски добичи од планова дефинисаних примања	300		
	5. Ефективни дио добитака по основу заштите од ризика готовинских токова	301		
	6. Остали добичи утврђени директно у капиталу	302		
	II - ГУБИЦИ УТВРЂЕНИ ДИРЕКТНО У КАПИТАЛУ (304 до 308)	303	0	0
	1. Губици по основу промјене фер вриједности ХОВ расположивих за продају	304		
	2. Губици по основу превођења финансијских извјештаја иностраног пословања	305		
	3. Актуарски губици од планова дефинисаних примања	306		
	4. Ефективни дио губитака по основу заштите од ризика готовинских токова	307		
	5. Остали губици утврђени директно у капиталу	308		

	Л. ОСТАЛИ ДОБИЦИ ИЛИ ГУБИЦИ У ПЕРИОДУ (296-303) или (303-296)	309	0	0
	Љ. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ОСТАЛЕ ДОБИТКЕ И ГУБИТКЕ	310		
	М. НЕТО РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ДОБИТАКА И ГУБИТАКА У ПЕРИОДУ (309±310)	311	0	0
	Н. УКУПАН НЕТО РЕЗУЛТАТ У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ I - УКУПАН НЕТО ДОБИТАК У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ (294±311)	312	648.187	432.735
	П - УКУПАН НЕТО ГУБИТАК У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ (295±311)	313	0	0
	Дио нето добитка/губитка који припада већинским власницима	314		
	Дио нето добитка/губитка који припада мањинским власницима	315		
	Обична зарада по акцији	316		6
	Разријеђена зарада по акцији	317		
	Просјечан број запослених по основу часова рада	318	199	213
	Просјечан број запослених по основу стања на крају мјесеца	319	199	213

Bilans Stanja

(Izvještaj o finansijskom položaju na dan 31.12.2024. godine)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ текуће године			Износ претходне године (почетно стање)
			Бруто	Исправка вриједности	Нето	
1	2	3	4	5	6=(4-5)	7
	АКТИВА А. СТАЛНА ИМОВИНА (002+009+018+028+029)	001	24.827.132	4.061.685	20.765.447	21.817.992
01	I - НЕМАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА (003 до 008)	002	293.703	198.183	95.520	137.745
010, дио 019	1. Улагања у развој	003			0	
011, дио 019	2. Концесије, патенти, лиценце и остала права	004			0	
012, дио 019	3. Goodwill	005			0	
013, дио 019	4. Софтвер и остала права	006			0	
014, дио 019	5. Остала нематеријална средства	007	293.703	198.183	95.520	137.745
015,016 дио 019	6. Аванси и нематеријална средства у припреми	008			0	
02	II - НЕКРЕТНИНЕ, ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА (010 до 017)	009	18.660.981	3.863.502	14.797.479	15.492.718
020, дио 029	1. Земљиште	010	347.174		347.174	347.174
021, дио 029	2. Биолошка средства	011			0	0
022, дио 029	3. Грађевински објекти	012	788.006	104.867	683.139	693.383
023, дио 029	4. Постројења и опрема	013	4.304.336	3.113.025	1.191.311	1.368.964
024, дио 029	5. Инвестиционе некретнине	014	10.029.038	645.610	9.383.428	9.651.204
025, дио 029	6. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	015			0	0
026, дио 029	7. Остала основна средства	016			0	0
027,028 дио 029	8. Аванси и некретнине, биолошка средства, постројења, опрема и инвестиционе некретнине у припреми	017	3.192.427		3.192.427	3.431.993

03	III - ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (019 до 027)	018	5.872.448	0	5.872.448	6.187.529
030, дио 039	1. Учешће у капиталу зависних правних лица	019			0	0
031, дио 039	2. Учешће у капиталу придружених правних лица	020			0	0
032, дио 039	3. Учешће у капиталу осталих правних лица	021	1.020.207		1.020.207	803.516
033, дио 039	4. Дугорочни финансијски пласмани матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима	022			0	0
034, дио 039	5. Дугорочни финансијски пласмани у земљи	023			0	1.700.000
035, дио 039	6. Дугорочни финансијски пласмани у иностранству	024			0	0
036, дио 039	7. Финансијска средства која се држе до рока доспијећа	025			0	0
037, дио 039	8. Финансијска средства расположива за продају	026			0	0
038, дио 039	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	027	4.852.241		4.852.241	3.684.013
041,042 дио 049	IV - ОСТАЛА ДУГОРОЧНА СРЕДСТВА	028			0	
040, дио 049	V - ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	029			0	
	Б.ТЕКУЋА ИМОВИНА (031+036+062+063)	030	21.075.456	909.519	20.165.937	18.094.427
10 до 15	I - ЗАЛИХЕ, СТАЛНА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ОБУСТАВЉЕНОГ ПОСЛОВАЊА НАМИЈЕЋЕНА ПРОДАЈИ (032 до 035)	031	241.454	193.705	47.749	35.824
100 до 109	1. Залихе материјала	032	13.475	10.076	3.399	4.947
130 до 139	2. Залихе остатака осигураних оштећених ствари	033			0	0
140 до 149	3. Стална средства намјењена продаји и средства пословања које се обуставља	034			0	0
150 до 159	4. Дати аванси	035	227.979	183.629	44.350	30.877
20 до 26	II - КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (037+046+047+048+058+061)	036	15.692.348	715.814	14.976.534	13.592.048
20	1. Потраживања по основу премије, учешћа у накнади штете и остали купци (038 до 045)	037	2.512.777	566.710	1.946.067	1.292.045
200, дио 209	а) Потраживања по основу премије животних осигурања	038			0	0
201, дио 209	б) Потраживања по основу премије неживотних осигурања	039	2.120.290	529.546	1.590.744	1.013.995
202, 203, дио 209	в) Потраживања по основу премије саосигурања, реосигурања и ретроцесија у земљи	040			0	69.731
204, дио 209	г) Потраживања по основу премије саосигурања, реосигурања и ретроцесија из иностранства	041			0	0
205, дио 209	д) Потраживања по основу учешћа у накнади штета у земљи	042	261.797		261.797	183.172
206, дио 209	ђ) Потраживања по основу учешћа у накнади штета у иностранству	043			0	0
207, дио 209	е) Остали купци и остала потраживања	044	130.690	37.164	93.526	25.147
208, дио 209	ж) Потраживања по основу депозитне премије осигурања, саосигурања и реосигурања	045			0	0
210 до 219	2. Потраживања из специфичних послова	046	2.110.650	75.845	2.034.805	1.004.833
220 до 229	3. Друга потраживања	047	490.900		490.900	598.291
23	4. Краткорочни финансијски пласмани (049 до 057)	048	9.544.123	66.229	9.477.894	9.265.028

230, дио 239	а) Краткорочни финансијски пласмани у повезана правна лица - матична и зависна	049			0	0
231, дио 239	б) Краткорочни финансијски пласмани - остала повезана правна лица	050			0	0
232, дио 239	в) Краткорочни финансијски пласмани у земљи	051	66.229	66.229	0	0
233, дио 239	г) Краткорочни финансијски пласмани у иностранству	052			0	0
234, дио 239	д) Дио дугорочних депоновања и улагања који доспијева за наплату у периоду до годину дана	053			0	0
235, дио 239	ђ) Финансијска средства по фер вриједности кроз биланс успеха намијењена трговању	054			0	0
236, дио 239	е) Финансијска средства означена по фер вриједности кроз биланс успеха	055	9.477.894		9.477.894	9.265.028
237	ж) Откупљене сопствене акције	056			0	0
238, дио 239	з) Остали краткорочни финансијски пласмани	057			0	0
24	5. Готовина и готовински еквиваленти (059+060)	058	1.033.898	7.030	1.026.868	1.431.851
240	а) Готовински еквиваленти - хартије од вриједности	059			0	0
241 до 249	б) Готовина	060	1.033.898	7.030	1.026.868	1.431.851
260 до 269	6. Порез на додату вриједност	061			0	0
270 до 279, осим 278	III - АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	062	5.141.654		5.141.654	4.466.555
278	IV - ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	063			0	0
290	В. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	064			0	0
	Г. ПОСЛОВНА АКТИВА (001+030+064)	065	45.902.588	4.971.204	40.931.384	39.912.419
88	Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	066	2.153.210		2.153.210	11.310
	Ђ. УКУПНА АКТИВА (065+066)	067	48.055.798	4.971.204	43.084.594	39.923.729

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ на дан биланса текуће	Износ претходне године
1	2	3	4	5
	ПАСИВА А. КАПИТАЛ (102-109+110-111+112+118+119-120+121-124)	101	10.103.486	9.455.298
30	I - ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103 до 108)	102	7.250.000	7.250.000
300	1. Акцијски капитал	103	7.250.000	7.250.000
301	2. Удјели друштва са ограниченом одговорношћу	104		
302	3. Државни капитал	105		
303	4. Улози друштава за узајамно осигурање са ограниченим доприносом	106		
304	5. Улози друштава за узајамно осигурање са неограниченим доприносом	107		
309	6. Остали капитал	108		
310 до 312	II - УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	109		
320	III - ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	110		
321	IV - ЕМИСИОНИ ГУБИТАК	111		
дио 32	V - РЕЗЕРВЕ ИЗ ДОБИТКА (113 до 117)	112	584.179	562.542
322	1. Законске резерве	113	584.179	562.542
323	2. Статутарне резерве	114		
324	3. Друге резерве утврђене актима друштва	115		
325	4. Резерве за сопствене акције	116		
329	5. Остале резерве из добитка	117		

330, 331,332,334 и 336	VI - РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	118		
333	VII - НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ	119		
335	VIII - НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ	120		
34	IX - НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (122+123)	121	2.269.307	1.642.756
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	122	1.621.120	1.210.021
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	123	648.187	432.735
35	X ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА (125+126)	124	0	0
350	1. Губитак ранијих година	125		
351	2. Губитак текуће године	126		
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (128 до 136)	127	73.429	73.429
400	1. Математичка резерва животних осигурања	128		
401	2. Резервисања за учешће у добитку	129		
402	3. Резервисања за изравнање ризика	130		
403	4. Резервисања за задржане кауције и депозите	131		
404	5. Резервисања за трошкове реструктурисања	132		
405	6. Резервисања за бонусе и попусте	133		
406	7. Резервисања за накнаде и бенефиције запослених	134	73.429	73.429
407	8. Друге техничке резерве осигурања	135		
409	9. Резервисања за судске спорове у току и остала дугорочна резервисања	136		
	В. ОБАВЕЗЕ (138+147)	137	30.754.469	30.383.692
41	I ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (139 до 146)	138	4.387.500	5.062.500
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	139		
411	2. Обавезе према повезаним правним лицима	140		
412	3. Обавезе по емитованим дугорочним хартијама од вриједности	141	4.387.500	5.062.500
413 и 414	4. Дугорочни кредити	142		
415 и 416	5. Дугорочне обавезе по финансијском лизингу	143		
417	6. Дугорочне обавезе по фер вриједности кроз биланс успјеха	144		
418	7. Одложене пореске обавезе	145		
419	8. Остале дугорочне обавезе	146		
42 до 48	II КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (148+156+160+161+164+165+166+167+168)	147	26.366.969	25.321.192
42	1. Краткорочне финансијске обавезе (149 до 155)	148	0	555.000
420	а) Краткорочне финансијске обавезе према повезаним правним лицима	149		
421	б) Обавезе по емитованим краткорочним хартијама од вриједности	150		
422 и 423	в) Краткорочни кредити	151	0	555.000
424 и 425	г) Дио дугорочних финансијских обавеза који доспијева у периоду до годину дана	152		
426	д) Краткорочне обавезе по фер вриједности кроз биланс успјеха	153		
427	ђ) Обавезе по основу сталних средстава намијењених продаји и средстава пословања које се обуставља	154		
429	е) Остале краткорочне финансијске обавезе	155		
43	2. Обавезе по основу штета и уговорених износа (157 до 159)	156	0	0
430 и 431	а) Обавезе по основу штета и уговорених износа	157		
432 и 434	б) Обавезе по основу удјела у штетама и уговореним износима из реосигурања и ретроцесије	158		
433 и 435	в) Обавезе по основу удјела у штетама и уговореним износима из саосигурања	159		
440 до 449	3. Обавезе за премију и специфичне обавезе	160	557.823	188.192

45	4. Обавезе по основу зарада и накнада зарада (162+163)	161	368.120	426.201
450 до 455	а) Обавезе по основу бруто зарада	162	366.530	424.611
456 до 458	б) Обавезе по основу бруто накнада зарада	163	1.590	1.590
460 до 469	5. Друге обавезе из пословања	164	1.451.072	796.267
47, осим 474	6. Обавезе за порезе, доприносе и друге краткорочне обавезе	165	370.629	239.664
474	7. Обавезе за порез из резултата	166		
497	8. Одложене пореске обавезе	167		
49, осим 497	9. Пасивна временска разграничења (169 до 175)	168	23.619.325	23.115.868
490	а) Преносне премије животних осигурања	169		
491	б) Преносне премије неживотних осигурања	170	16.568.971	16.613.255
492	в) Преносне премије саосигурања, реосигурања и ретроцесија	171		
493	г) Резервисане штете животних осигурања	172		
494	д) Резервисане штете неживотних осигурања	173	7.050.354	6.502.613
495	ђ) Резервисања за удјеле у штетама по основу саосигурања, реосигурања и ретроцесија	174		
496, 498 и 499	е) Друга пасивна временска разграничења	175		
	Г. ПОСЛОВНА ПАСИВА (101+127+137)	176	40.931.384	39.912.419
89	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	177	2.153.210	11.310
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (176+177)	178	43.084.594	39.923.729

Bilans Tokova Gotovine

(Izvjestaj o tokovima gotovine 01.01-31.12.2024. godine)

ПОЗИЦИЈА	Ознака АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	501	36.287.457	34.560.604
I - Приливи готовине из пословних активности (502 до 505)			
1. Приливи од премије осигурања, саосигурања и примљени аванси	502	33.935.118	32.834.585
2. Приливи од премије реосигурања и ретроцесија	503		
3. Приливи од учешћа у накнади штете	504	2.033	944.999
4. Остали приливи из пословних активности	505	2.350.306	781.020
II - Одливи готовине из пословних активности (507 до 514)	506	35.172.828	31.986.200
1. Одлив по основу накнаде штете из осигурања и удјела у штетама из саосигурања и дати аванси	507	11.896.988	10.832.856
2. Одливи по основу накнаде штета и удјела из реосигурања и ретроцесија	508		0
3. Одливи по основу премија саосигурања, реосигурања и ретроцесија	509	772.188	530.512
4. Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	510	3.355.369	3.003.085
5. Одливи по основу трошкова спровођења осигурања	511	1.448.422	1.737.054
6. Одливи по основу плаћених камата	512	182.881	195.381
7. Одливи по основу пореза на добит	513	118.672	100.383
8. Остали одливи из пословних активности	514	17.398.308	15.586.929
III - Нето прилив готовине из пословних активности (501 - 506)	515	1.114.629	2.574.404
IV - Нето одлив готовине из пословних активности (506 - 501)	516	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	517	5.218.642	4.866.128
I - Приливи готовине из активности инвестирања (518 до 523)			
1. Прилив по основу краткорочних финансијских пласмана	518	600.900	619.961
2. Приливи по основу продаје акција и удјела	519	350.000	

3. Приливи по основу продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина	520		420.000
4. Приливи по основу камата	521	526.596	310.995
5. Прилив од дивиденди и учешћа у добитку	522		
6. Прилив по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	523	3.741.146	3.515.172
II - Одливи готовине из активности пласирања и инвестирања (525 до 528)	524	5.508.254	7.704.604
1. Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана	525	600.500	550.000
2. Одливи по основу куповине акција и удјела	526	500.000	
3. Одливи на основу куповине нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина	527	1.157.754	1.189.604
4. Одливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	528	3.250.000	5.965.000
III - Нето прилив готовине из активности инвестирања (517 - 524)	529	0	0
IV - Нето одлив готовине из активности инвестирања (524 - 517)	530	289.612	2.838.476
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (532 до 535)	531	810.000	1.480.000
1. Прилив по основу повећања основног капитала	532		
2. Прилив по основу дугорочних кредита	533		
3. Прилив по основу краткорочних кредита	534	810.000	1.480.000
4. Приливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	535		
II - Одливи готовине из активности финансирања (537 до 542)	536	2.040.000	1.660.000
1. Одлив по основу откупа сопствених акција и удјела	537		
2. Одливи по основу дугорочних кредита	538		
3. Одливи по основу краткорочних кредита	539	1.365.000	985.000
4. Одливи по основу финансијског лизинга	540		
5. Одливи по основу исплаћених дивиденди	541		
6. Одливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	542	675.000	675.000
III - Нето прилив готовине из активности финансирања (531-536)	543	0	0
IV - Нето одлив готовине из активности финансирања (536-531)	544	1.230.000	180.000
Г. УКУПНИ ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (501+517+531)	545	42.316.099	40.906.732
Д. УКУПНИ ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (506+524+536)	546	42.721.082	41.350.804
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (545-546)	547	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (546-545)	548	404.983	444.072
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	549	1.431.851	1.875.923
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	550		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	551		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (549+547-548+550-551)	552	1.026.868	1.431.851

Izvjestaj o promjenama na kapitalu 31.12.2024

Врста промјена у капиталу	Капитал који припада власницима матичног друштва								
	Ознака за АОП	Акцијски капитал – власнички удјели	Емисиона премија/губитак	Резерве	Ревалоризационе резерве за некретнине, постројења и опрему	Ревалоризационе резерве за финансијска средства вреднована по фер вриједности кроз остали укупни резултат	Остале ревалоризационе резерве	Акумулирана нераспоређена добит / (непокривени губитак)	УКУПНО (3 + 4 + 5 + 6 ± 7 ± 8 ± 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(3+4+5+6+7+8+9)
1. стање на дан 01.01.2023. год	901	6.250.000					520.417	2.252.146	9.022.563
2. Ефекти промјена у рачунов. политикама	902								0
3. Ефекти исправке грешака	903								0
4. поново исказано стање на дан 01.01.2023. год. (901±902±903)	904	6.250.000	0	0	0	0	520.417	2.252.146	9.022.563
5. Добит/(губитак) за годину	905							432.735	432.735
6. Остали укупни резултат за годину	906								0
7. Укупна добит/(губитак) (± 905 ± 906)	907	0	0	0	0	0	0	432.735	432.735
8. Емисија акцијског капитала и други облици повећања капитала	908	1.000.000							1.000.000
9. Стицање сопствених акција и други облици смањења капитала	909								0
10. Објављене дивиденде	910								0
11. Други облици расподеле добити и покриће губитка	911						42.125	-1.042.125	-1.000.000
12. Остале промјене	912								0
13. стање на дан 31.12.2023/01.01.2024. године (904±907±908-909-910±911±912)	913	7.250.000	0	0	0	0	562.542	1.642.756	9.455.298
14. Ефекти промјена у рачуноводственим политикама	914								0
15. Ефекти исправки грешака	915								0
16. поново исказано стање на дан 01.01.2024. године (913±914±915)	916	7.250.000	0	0	0	0	562.542	1.642.756	9.455.298
17. Добит/(губитак) за годину	917								0
18. Остали укупни резултат за годину	918							648.187	648.187
19. Укупна добит/(губитак) (± 917 ± 918)	919	0	0	0	0	0	0	648.187	648.187
20. Емисија акцијског капитала и други облици повећања капитала	920								0
21. Стицање сопствених акција и други облици смањења капитала	921								0
22. Објављене дивиденде	922								0
23. Други облици расподеле добити и покриће губитка	923						21.637	-21.636	1
24. Остале промјене	924								0
25. стање на дан 31.12.2024. године (916±919±920-921-922±923±924)	925	7.250.000	0	0	0	0	584.179	2.269.307	10.103.486

14.2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

Osnove za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja

a) Izjava o usklađenosti

Finansijski izvještaji pripremljeni su u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI).

b) Funkcionalna i izvještajna valuta

Finansijski izvještaji su sačinjeni u konvertibilnim markama, te su zaokruženi na najvišu jedinicu.

c) Osnova mjerenja

Finansijski izvještaji sačinjeni su na osnovu istorijskog troška i na osnovu fer vrijednosti (finansijska imovina i obaveze po fer vrijednosti).

d) Korištenje pretpostavki i procjena

Priprema finansijskih izvještaja u skladu sa MSFI zahtjeva od rukovodstva donošenje pretpostavki i promjena koje utiču na promjenu politike i iskazane iznose imovine, obaveza, prihoda i rashoda.

Stvarni rezultati mogu se razlikovati od ovih promjena.

Procjene i uz njih vezane pretpostavke kontinuirano se pregledavaju. Izmjene računovodstvenih procjena prikazuju se u razdoblju u kojem je procjena izmjenjena i budućim razdobljima, ako izmjena utiče i na njih.

e) Preračunavanje stranih valuta

Transakcije u stranim valutama preračunavaju se u konvertibilne marke po kursu važećem na dan transakcije.

f) Propisi, standardi i tumačenja na snazi u tekućem periodu

Priloženi finansijski izvještaji sastavljeni su uz primjenu Međunarodnih računovodstvenih standarda (IAS), odnosno Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (IFRS), koji su bili u primjeni na dan 1. januara 2009. godine i na njima zasnovanim propisima o računovodstvu Republike Srpske. Naime, na osnovu odredbi važećeg Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske („Službeni glasnik RS“, broj 36/09), sva pravna lica sa sjedištem u Republici Srpskoj su u obavezi da u potpunosti primjenjuju IAS, odnosno IFRS, kao i Međunarodne standarde revizije (ISA), Kodeks etike za profesionalne računovođe, kao i prateća uputstva, objašnjenja i smjernice koje donosi Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IABS) i sva prateća uputstva, objašnjenja i smjernice koje donosi Međunarodna federacija računovođa (IFAC), na finansijske izvještaje za periode koji počinju 1. januara 2010. godine ili kasnije.

14.3. SAŽETAK RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

14.3.1. Pregled značajnih računovodstvenih načela

Pri sačinjavanju finansijskih izvještaja Društvo je obavezno da se pridržava sledećih računovodstvenih načela:

Načelo stalnosti iz koga proizilazi da imovinski, finansijski i prinosni položaj Društva kao i ekonomska politika zemlje i ekonomske prilike u okruženju omogućuje poslovanje u neograničenom roku iz čega proizilazi privremenost i povremenost izvještavanja, kao i obaveznost procenjivanja po nabavnoj cijeni i cijeni koštanja osim u slučajevima primjena načela impariteta.

Načelo dosljednosti koje podrazumijeva da se način procenjivanja u dužem vremenskom razdoblju ne mijenja, a ako do promjene ipak dođe u Aneksu se iskazuje efekat promjene i obrazlaže razlog promjene.

Načelo realizacije po kome se u bilansu uspjeha mogu uključiti samo realizovani (tržišno potvrđeni) dobici.

Načelo impariteta (nejednake vrijednosti), koje zahtijeva bilansiranje imovine po najnižoj a obaveza po najvišoj vrijednosti što ima za posljedicu odmjeravanja rashoda na više a prihoda na niže, kao i uzimanje u obzir obezvrjeđenja (depresijacije) i rezervisanja nazavisno da li je rezultat dobitak ili gubitak.

Načelo uzročnosti prihoda i rashoda po kome se uzimaju u obzir svi prihodi i svi rashodi datog obračunskog perioda bez obzira na momenat naplate prihoda (fakturisana realizacija) i momenata plaćanja po osnovu rashoda.

Načelo pojedinačnog procenjivanja imovine i obaveza pri čemu eventualna grupna procenjivanja radi racionalizacije proističu iz pojedinačnog procenjivanja.

Načelo indetiteta bilansa po kome bilans otvaranja poslovnih knjiga za tekuću godinu mora da bude identičan zaključnom bilansu za prethodnu godinu.

14.3.2. Pregled značajnih računovodstvenih politika

Prihodi od premija i prenosne premije

Prihodi od premije osiguranja predstavljaju fakturisane iznose premije u tekućem obračunskom periodu, uvećane za prenosne premije na početku godine i umanjene za prenosne premije obračunate na kraju obračunskog perioda. Prihodi od premije osiguranja se unose u ukupan prihod u skladu sa rokovima i periodima pokrivanja rizika iz odgovarajućih ugovora o osiguranju.

Provizije i drugi troškovi koji se odnose na prenosne premije se razgraničavaju prema periodu kojem pripadaju.

Prenosna premija (rezerva za nezarađene premije) se obezbjeđuje da bi se obuhvatili dijelovi fakturiranih premija koji se odnose na prihode narednih obračunskih perioda. Prenosna premija se obračunava na kraju obračunskih perioda.

Prenosna premija kod neživotnih osiguranja se obračunava metodom „pro rata temporis“ na fakturisanu ukupnu premiju osiguranja. Prenosna premija se ne obračunava u

slučajevima kada se fakturisanje premije vrši na mjesečnoj osnovi.

Prihodi po osnovu kamata

Prihodi po osnovu kamata se najvećim dijelom odnose na obračunate kamate na oročene depozite, i evidentirani su u obračunskom periodu u kome su prihodi i nastali.

Rezervisanja sredstava za nastale prijavljene, a nelikvidirane štete

Društvo vrši rezervisanje za prijavljene, a nelikvidirane štete na osnovu pojedinačne procjene iznosa štete, koji će Društvo morati da plati, na bazi očekivanog iznosa isplate za svaku pojedinu rezervisanu štetu. Za prijavljene a nelikvidirane štete za koje nije utvrđena visina odštete, rezerviše se najmanje prosječan iznos likvidirane štete u obračunskom periodu za koji se utvrđuje finansijski rezultat. Iznos prijavljenih šteta koje će se isplaćivati u obliku rente rezerviše se u kapitalizovanom iznosu sadašnje vrijednosti svih budućih renti. Štete u sporu rezervišu se u iznosu za koji se očekuje da bi mogao biti utvrđen od strane suda.

Rezervisanja za nastale a neprijavljene štete

Rezervisanje sredstava za nastale a neprijavljene štete vrši se primjenom dvije metode obračuna. U skladu sa Pravilnikom Društvo je izvršilo obračun rezervacija za nastale neprijavljene štete metodom očekivane kvote šteta i metodom lančanih ljestvica. Rezervacija za nastale neprijavljene štete jednaka je višem rezultatu od prethodno pomenuta dva obračuna.

Troškovi tekućeg održavanja i opravki

Troškovi tekućeg održavanja i opravki opreme i nematerijalnih ulaganja su u izvještaju o ukupnom rezultatu u stvarno nastalom iznosu.

Preračunavanje deviznih iznosa

Poslovne promjene nastale u stranoj valuti su preračunate u konvertibilne marke po zvaničnom kursu koji je važio na dan poslovne promjene.

Sredstva i obaveze iskazane u stranoj valuti na dan izvještaja o finansijskom položaju, preračunati su u konvertibilne marke po zvaničnom kursu koji je važio na taj dan.

Neto pozitivne ili negativne kursne razlike nastale prilikom poslovnih transakcija u stranoj valuti i prilikom preračuna pozicija izvještaja o finansijskom položaju iskazanih u stranoj valuti knjižene su u korist ili na teret rezultata poslovanja.

Nematerijalna ulaganja

Nematerijalna ulaganja su odrediva nemonetarna sredstva koja služe za pružanje usluga, za iznajmljivanje drugim licima ili se koriste u administrativne svrhe. Kao nematerijalna ulaganja priznaju se sredstva koja ispunjavaju zahtjeve propisane standardom MRS 38 - nematerijalna ulaganja.

Nematerijalna ulaganja se vrednuju po nabavnoj vrijednosti. Nabavnu vrijednost čini vrijednost po fakturi dobavljača uključujući carine/ poreze koji se ne mogu odbiti i sve druge troškove dovođenja sredstva u stanje funkcionalne pripravnosti. Amortizacija nematerijalnih ulaganja se vrši u toku korisnog vijeka pri čemu se primjenjuje proporcijalni metod

amortizacije. Stopa amortizacije iznosi 16,80%.

Na dan izvještaja o finansijskom položaju nematerijalna ulaganja se sastoje od vrijednosti kupljenog softvera.

Nekretnine, postrojenja i oprema

U nekretnine, postrojenja i opremu spadaju: zemljište, građevinski objekti, oprema, investicione nekretnine, ulaganja na tuđim nekretninama i opremi i nekretnine u pripremi. U momentu nabavke ova imovina se vreduje po nabavnoj vrijednosti koja obuhvata fakturnu vrijednost dobavljača i zavisne troškove pribavljanja sredstava.

Nakon početnog priznavanja nekretnine, postrojenja i oprema se vrednuju po sadašnjoj vrijednosti (nabavna vrijednost umanjena za iznos obračunate amortizacije i gubitka po osnovu obezvrjeđenja).

Sadašnja vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme uvećava se za naknadna ulaganja po osnovu adaptacije, zamjene dijelova i generalnih popravki, pod uslovom da se ova ulaganja mogu izmjeriti i da ona produžuju korisni vijek sredstava.

Obračun amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme se vrši primjenom proporcionalne metode amortizacije. Na nabavnu vrijednost su primjenjene slijedeće amortizacione stope:

	Vijek trajanja	Stopa %
Građevinski objekti	77	1,3
Kompjuteri	5	20
Motorna vozila	6,45	15,5
Bilbordi	9,09	11
Kancelarijski namještaj i ostala oprema	8-10	10-12,5

Investicione nekretnine

Investicione nekretnine su nekretnine koje Društvo kao vlasnik drži radi ostvarivanja zarade od izdavanja nekretnine ili radi uvećanja vrijednosti kapitala ili radi i jednog i drugog, a ne radi obavljanja redovnog poslovanja iz registrovane djelatnosti.

Investicione nekretnine se vrednuju po nabavnoj vrijednosti. Nakon početnog priznavanja po nabavnoj vrijednosti, investicione nekretnine se vrednuju po sadašnjoj vrijednosti (nabavna vrijednost umanjena za iznos obračunate amortizacije). Investicione nekretnine se amortizuju primjenom proporcionalnog metoda amortizacije. Primjenjuje se stopa amortizacije od 1,3%.

Ulaganja na tuđim nekretninama

Ulaganja na tuđim nekretninama su iskazana po nabavnoj vrijednosti, umanjena za ispravku vrijednosti i eventualna obezvrjeđenja. Nabavnu vrijednost čini vrijednost po fakturi dobavljača uključujući carine, poreze koji se ne mogu odbiti i sve druge troškove dovođenja sredstva u stanje funkcionalne pripravnosti. Ulaganja u tuđe nekretnine se amortizuju proporcionalnom metodom amortizacije u skladu sa periodom korištenja nekretnina na kojima su izvršena ulaganja.

Obezvrjeđenje vrijednosti nematerijalnih ulaganja i nekretnina, postrojenja i opreme

Na dan bilansa stanja, rukovodstvo Društva vrši provjeru obezvrjeđenosti nematerijalnih ulaganja, nekretnina postrojenja i opreme prikazane u poslovnim evidencijama. Ukoliko postoje indicije obezvrjeđenja vrši se procjena nadoknadivog iznosa. Ukoliko je nadoknadiivi iznos nekog sredstva procijenjen kao niži od vrijednosti iskazane u poslovnim evidencijama, vrijednost

sredstva iskazanog poslovnim evidencijama se smanjuje do svoje nadoknadive vrijednosti. Obezvrjeđenje se priznaje kao trošak tekućeg perioda i evidentira u okviru ostalih poslovnih rashoda.

Ako se kasnije poništi obezvrjeđenje, vrijednost sredstava prikazana u finansijskim izvještajima se povećava do promjenjene procjene nadoknadivog iznosa, ali tako da povećana vrijednost prikazana u finansijskim izvještajima ne prelazi iznos koji bi bio prikazan da se u proteklim godinama nije računalo obezvrjeđenje. Poništenje obezvrjeđenja se računa kao prihod tekućeg perioda.

Finansijski plasmani

Za potrebe mjerenja finansijskog sredstva nakon početnog priznavanja, finansijska sredstva se klasifikuju u četiri kategorije:

- a) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha;
- b) Ulaganja koja se drže do dospelja;
- c) Potraživanja i dati krediti;
- d) Finansijska sredstva koja su raspoloživa za prodaju.

Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha su:

- a) Finansijska sredstva koja zadovoljavaju bilo koja od sledećih uslova:

-) stečen sa ciljem prodaje i/ili ponovne kupovine u bliskoj budućnosti;
-) predstavljaju dio portfolia finansijskih sredstava kojima se upravlja zajedno i za koje postoji dokaz da su finansijska sredstva za kratkoročno ostvarenje dobiti ili
-) derivati, osim ako su označeni kao i da predstavljaju dio efektivnog hedžing instrumenta

- b) poslije početnog priznavanja naznačena od strane entiteta po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha.

Finansijska sredstva namijenjena trgovanju se inicijalno vrednuju po fer vrijednosti. Fer vrijednost kod ovog tipa finansijskih sredstava ne uključuje transakcione troškove koji se mogu direktno pripisati kupovini/sticanju/izdavanju finansijskog sredstva. Ovi troškovi se u cjelosti evidentiraju na teret bilansa uspjeha u trenutku kupovine/sticanja/izdavanja.

Naknadno vrednovanje finansijskih sredstava namijenjenih trgovanju se vrši po fer vrijednosti koja se određuje na aktivnom tržištu (berzi) i predstavlja ponuđenu cijenu berze na dan vrednovanja finansijskog sredstva. Promjene fer vrijednosti finansijskih sredstava namijenjenih trgovanju obuhvataju se u korist/teret bilansa uspjeha perioda u kome su nastale

Hartije od vrijednosti koje se drže do dospelja

Ulaganja u hartije od vrijednosti koje se drže do dospelja vrednuju se po amortizovanoj vrijednosti, korištenjem metoda efektivne kamatne stope. Amortizovana vrijednost je nabavna vrijednost umanjena za otplate glavnice, korigovana za svaku razliku između nabavne vrijednosti i iznosa dospelja i umanjena za bilo koji otpis usljed obezvrjeđenja ili nenaplativosti. Efektivna kamatna stopa je stopa po kojoj se diskontuje očekivani tok budućih gotovinskih plaćanja do dospelja.

Potraživanja i dati krediti

Potraživanja se vrednuju po nabavnoj vrijednosti uz korekciju za ispravku vrijednosti po osnovu obezvrjeđenja vrijednosti ili nenaplativosti. Ispravka vrijednosti potraživanja vrši se

na osnovu procjene rukovodstva Društva, i to indirektno za iznos dospjelih potraživanja koja nisu naplaćena u određenom periodu od datuma dospijeca za plaćanje, a direktno ako je nemogućnost naplate izvjesna i dokumentovana.

Procjena ispravke vrijednosti potraživanja vrši se u skladu sa Pravilnikom o načinu procijenjivanja bilansnih i vanbilansnih pozicija društva za osiguranje („Službeni glasnik RS“, broj 26/09, u daljem tekstu: Pravilnik).

Dati krediti se vrednuju po amortizovanoj vrijednosti korištenjem metoda efektivne kamatne stope. Amortizovana vrijednost je nabavna vrijednost umanjena za otplate glavnice, korigovana za svaku razliku između nabavne vrijednosti i iznosa dospijeca i umanjena za bilo koji otpis usljed obezvredjenja ili nenaplativosti.

Hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju

Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju obuhvataju finansijska sredstva koja nisu klasifikovana u prethodnoj grupi finansijskih sredstava.

Početno vrednovanje finansijskih sredstava koja su raspoloživa za prodaju vrši se po nabavnoj vrijednosti uvećanoj za transakcione troškove koji se direktno mogu pripisati njihovoj kupovini/sticanju/izdavanju.

Naknadno vrednovanje finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju vrši se po fer vrijednosti. Fer vrijednost se određuje na aktivnom tržištu (berzi) i predstavlja ponuđenu cijenu berze na dan vrednovanja finansijskog sredstva. U slučaju odsustva aktivnog tržišta naknadno vrednovanje se vrši na osnovu najbolje procjene o iznosu fer vrijednosti izvršenih ulaganja korištenjem metoda diskontovanja novčanih tokova ili oslanjanjem na mišljenje nezavisnog eksperta.

Promjene fer vrijednosti finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju evidentiraju se direktno u kapitalu.

Ukoliko Društvo utvrdi dugoročni i značajan pad fer vrijednosti na sredstvu raspoloživom za prodaju, svi kumulirani gubici priznati direktno u kapitalu se prenose sa pozicije kapitala u bilans uspjeha, iako sredstvo nije isknjiženo. Društvo u svom portfoliou nema hartija od vrijednosti raspoloživih za prodaju.

Prestanak priznavanja finansijske imovine

Društvo će prestati priznavati finansijsku imovinu samo kada ugovorna prava na novčane tokove od finansijske imovine isteknu; ili ako prenese finansijsku imovinu, pa samim tim i sve rizike i nagrade od vlasništva sredstva na drugi subjekt. Ako Društvo ne prenese niti zadrži suštinski sve rizike i povrate od vlasništva i zadrži kontrolu nad finansijskom imovinom, Društvo nastavlja da priznaje finansijsku imovinu.

Dugoročni finansijski plasmani

Dugoročni finansijski plasmani koji se odnose na ulaganja u formiranje rezervnog fonda Biroa zelene karte u Bosni i Hercegovini i Fonda za naknadu šteta Biroa zelene karte u Bosni i Hercegovini, iskazani su po nominalnoj vrijednosti na dan ulaganja, uvećane za pripisanu kamatu.

Ostali dugoročni finansijski plasmani se odnose na dugoročno oročena novčana sredstva kod banaka i dugoročne zajmove date pravnim licima.

Potraživanja za premiju

Potraživanja za premije obuhvataju potraživanja za premiju i učešća u naknadama šteta u zemlji i inostranstvu.

Ukoliko postoji vjerovatnoća da Društvo neće biti u stanju da naplati sve dospjele iznose prema ugovorenim uslovima, rukovodstvo procjenjuje iznos ispravke vrijednosti kojom se potraživanje svodi na realnu vrijednost terećenjem ostalih rashoda.

Procjenjivanje pozicija aktive

Društvo vrši procjenjivanje pozicija aktive u skladu sa Pravilnikom o načinu procjenjivanja bilansnih i vanbilansnih pozicija društva za osiguranje („Službeni glasnik RS“, broj 10/09, u daljem tekstu: Pravilnik).

Pozicije aktive klasifikuju se u kategorije, zavisno od stepena naplativosti, koji se određuje na osnovu broja dana koliko je prekoračen rok dospeljeća, procjene finansijskog položaja dužnika i kvaliteta instrumenata obezbjeđenja naplate. Rezervisanja za potencijalne gubitke terete rezultat poslovanja Društva.

U skladu sa Pravilnikom, sva potraživanja Društva razvrstavaju se u sljedeće kategorije:

1) Prva kategorija:

- a) potraživanja od dužnika čija je finansijska sposobnost zadovoljavajuća po svim kriterijumima,
- b) potraživanja od dužnika koji svoje obaveze izmiruju blagovremeno, a izuzetno sa kašnjenjem do tri mjeseca;

2) Druga kategorija:

- a) potraživanja od dužnika čija finansijska sposobnost nije zadovoljavajuća, ali se ne očekuje njeno pogoršanje, osim potraživanja od nesolventnog i nelikvidnog dužnika,
- b) potraživanja od dužnika koji svoje obaveze izmiruje sa kašnjenjem do pet, a izuzetno sa kašnjenjem do šest mjeseci;

3) Treća kategorija:

- a) potraživanja od dužnika čija finansijska sposobnost nije zadovoljavajuća posebno ako se uzme u obzir kriterijum solventnosti ili likvidnosti,
- b) potraživanja od dužnika koji svoje obaveze izmiruje sa kašnjenjem do sedam, a izuzetno sa kašnjenjem do devet mjeseci;

4) Četvrta kategorija:

- a) potraživanja od dužnika u stečaju ili od dužnika za koga se osnovano može očekivati da će nad njim biti otvoren stečaj,
- b) potraživanja od dužnika koji svoje obaveze izmiruje sa kašnjenjem od preko devet mjeseci,
- v) potraživanja od dužnika koji svoje obaveze po osnovu premije neživotnog osiguranja ne plaća poslije isteka perioda osiguranja, a ako je taj period duži od jedne godine, ne plaća ih poslije isteka godinu dana od započinjanja perioda osiguranja za tu godinu,

g) potraživanja od dužnika koji obaveze po osnovu premije reosiguranja ne plaća poslije isteka perioda reosiguranja, a ako je taj period duži od jedne godine, ne plaća ih poslije isteka godinu dana od započinjanja perioda reosiguranja za tu godinu,

d) potraživanja od lica koje je povezano lice s društvom za osiguranje, a koja bi inače bila klasifikovana u drugu ili treću kategoriju.

Iznos rezervisanja za potencijalne gubitke dobija se primjenom sljedećih procenata na bruto iznos potraživanja od komitenata:

Kategorija	%rezervisanja
Prva kategorija	5%-10%
Druga kategorija	25%-50%
Treća kategorija	50%-75%
Četvrta kategorija	100%

Gotovinski ekvivalenti gotovina

Gotovinski ekvivalenti i gotovina uključuju gotovinu u blagajni, depozite kod komercijalnih banaka, kao i visoko likvidna sredstva koja se mogu brzo konvertovati u poznate iznose gotovine, uz beznačajan rizik od promjene vrijednosti.

Izdvojena sredstva za preventivu

Izdvojena sredstva za preventivu obrazuju se izdvajanjem iz bruto premija u skladu sa Pravilnikom. Izdvojena sredstva za preventivu se mogu koristiti za potrebe preventive u skladu sa internim aktom i propisima za preventivu, kao i evropskim standardima donijetim od strane Evropskog komiteta osiguranja.

Finansijske obaveze

Finansijske obaveze obuhvataju kratkoročne obaveze iz poslovanja i ostale obaveze. Finansijske obaveze se inicijalno priznaju u iznosu primljenih sredstava. Nakon početnog priznavanja finansijske obaveze se mjere u iznosu po kome je obaveza početno priznata umanjena za otplate glavnice, uvećana za iznose kapitalizovanih kamata i umanjena za bilo koji otpis odobren od strane povjerioca. Finansijske obaveze su iskazane po amortizovanoj vrijednosti korišćenjem efektivne kamatne stope. Obaveze po osnovu kamata na finansijske obaveze se evidentiraju na teret finansijskih rashoda u periodu na koji se odnose i prikazuju u okviru ostalih kratkoročnih obaveza.

Finansijska obaveza prestaje da se priznaje kada Društvo ispuni obavezu ili kada je obaveza plaćanja predviđena ugovorom ukinuta ili istekla.

Tekući porez na dobitak

Tekući porez na dobitak predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dobit. Tekući porez na dobitak predstavlja iznos koji se obračunava primjenom propisane poreske stope od 10% na osnovicu utvrđenu poreskim bilansom, koju predstavlja iznos dobitka prije oporezivanja po dobitku efekata usklađivanja prihoda i rashoda u skladu

sa poreskim propisima Republike Srpske.

Poreski propisi Republike Srpske ne predviđaju mogućnost da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti kao osnova za povrat poreza plaćenog u prethodnim periodima. Međutim, gubici iz tekućeg perioda iskazani u poreskom bilansu mogu se koristiti za umanjeње poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.

Odložena poreska sredstva i odložene poreske obaveze

Odloženi porez na dobitak se obračunava korišćenjem metode utvrđivanja obaveza prema izvještaju o finansijskom položaju – bilansu stanja, za privremene razlike proizašle iz razlike između poreske osnove potraživanja i obaveza u bilansu stanja i njihove knjigovodstvene vrijednosti. Važeće poreske stope na dan bilansa stanja ili poreske stope koje su nakon tog dana stupile na snagu, koriste se za utvrđivanje razgraničenog iznosa poreza na dobitak. Odložene poreske obaveze se priznaju za sve oporezive privremene razlike. Odložena poreska sredstva se priznaju za sve odbitne privremene razlike i efekte poreskih gubitaka i poreskih kredita, koji se mogu prenositi u naredne fiskalne periode, do stepena do kojeg će vjerovatno postojati oporezivi dobitak od kojeg se prenijeti poreski gubitak i krediti mogu umanjiti.

Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata

Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata predstavljaju plaćanja prema važećim republičkim i opštinskim propisima radi finansiranja raznih komunalnih i republičkih potreba. Ovi porezi i doprinosi uključeni su u okviru ostalih poslovnih rashoda.

Porez na dodatu vrijednost

Zakonom o porezu na dodatu vrijednost uvedena je obaveza i regulisan je sistem plaćanja poreza na dodatu vrijednost (PDV) na teritoriji Bosne i Hercegovine. Članom 25 navedenog Zakona usluge osiguranja i reosiguranja su oslobođene plaćanja poreza na dodatu vrijednost

Beneficije za zaposlene

a) Porezi i doprinosi za obezbjeđenje socijalne sigurnosti zaposlenih

U skladu sa domaćim propisima i usvojenom računovodstvenom politikom, Društvo je obavezno da uplaćuje doprinose raznim državnim fondovima za socijalnu zaštitu. Ove obaveze uključuju doprinose na teret zaposlenih u iznosima koji se obračunavaju primjenom specifičnih, zakonom propisanih stopa. Društvo ima zakonsku obavezu da izvrši obustavu obračunatih doprinosa iz bruto zarada zaposlenih i da za njihov račun izvrši prenos obustavljenih sredstava u korist odgovarajućih državnih fondova. Doprinosi na teret zaposlenih knjiže se na teret troškova u periodu na koji se odnose.

b) Obaveze po osnovu otpremnina

U skladu sa Pojedinačnim kolektivnim ugovorom, Društvo je u obavezi da isplati otpremnine, radnicima koji su zaključili ugovor o radu na neodređeno vrijeme, prilikom odlaska u penziju u visini tri prosječne plate Društva ili tri prosječne plate radnika, ako je to za njega povoljnije. Kao osnovica za obračun uzima se najveća mjesečna plata ostvarena u posljednjih 12 mjeseci prije ostvarivanja prava na penziju. Na osnovu IAS 19 – Primanja zaposlenih zahtijeva se obračun i evidentiranje sadašnje vrijednosti akumuliranih prava zaposlenih na otpremnine.

Izvještavanje po segmentima

Segment je zasebno prepoznatljiv dio društva koji je angažovan na pružanju usluga (poslovni

segment) ili na pružanju usluga u određenom ekonomskom okruženju (geografski segment) koji u sebi sadrži rizike i koristi različite od onih u drugim segmentima.

14.4. ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE PROCJENE

Ove objave nadopunjuju bilješku o upravljanju izmjenjenim rizicima i bilješku o upravljanju rezervama osiguranja.

Društvo sačinjava procjene i pretpostavke o budućnosti. Takve pretpostavke i procjene, po definiciji će rijetko odgovarati stvarnim rezultatima.

Procjene vezane uz rezervacije za ugovore o osiguranju predstavljaju najznačajniji izvor neizvjesnosti procjena.

14.4.1. Glavni izvori neizvjesnosti promjena

Procjene neizvjesnosti vezane uz rezerve

Najznačajnije promjene vezane za finansijske izvještaje Društva odnose se na formiranje rezervi. Društvo ima razumno oprezan pristup formiranju rezervisanja u skladu sa regulativom Agencije za osiguranje RS.

Dobici od umanjenja vrijednosti zajmova i potraživanja

Potrebe za umanjivanjem vrijednosti imovine koja se vodi po amortizovanom trošku se primjenjuje kako je navedeno u računovodstvenoj politici.

Procjena neizvjesnosti rizika uz sudske sprove

Za sudske postupke koji se vode protiv Društva, ali se ne odnose na štete, Društvo je formiralo rezervu.

Društvo računa poreske obaveze u skladu sa poreskim propisima Republike Srpske. Poreske prijave odobrava poreska uprava koja ima pravo na naknadne kontrole.

Regulatorni zahtjevi

Agencija za osiguranje Republike Srpske je ovlaštena za provođenje regulatornog nadzora nad poslovanjem Društva i može zahtijevati izmjene knjigovodstvene vrijednosti imovine i obaveza u skladu sa odgovarajućim propisima.

14.4.2. Ključne računovodstvene pretpostavke u primjeni računovodstvenih politika

Upravljanje rizikom osiguranja

Primarni rizik kojem je društvo izloženo po ugovorima o osiguranju je rizik da stvarne štete i naknade, ili vrijeme njihovog nastanka, bude različito od očekivanih. Na ovo utiču učestalost i veličina šteta, stvarne isplate naknada i naknadni razvoj dugoročnih šteta. Cilj Društva je da osigura da rezerve budu dovoljne za pokriće ovih obaveza.

Rizik osiguranja se odnosi na neizvjesnost osiguranja kao djelatnosti. Najznačajnije komponente rizika osiguranja su premijski i rizik rezervisanja. Oni se tiču adekvatnih premijskih tarifa i adekvatnih rezervisanja u odnosu na obaveze iz osiguranja i kapitalnom osnovu.

Premijski rizik je prisutan u trenutku izdavanja polise prije nego što se dogodi osigurani slučaj te predstavlja rizik da će troškovi i štete koje će nastati biti veći od primljenih premija. Rizik rezervi predstavlja rizik da je ukupan nivo tehničkih rezervi krivo procjenjen ili da će stvarne štete varirati oko statističke srednje vrijednosti. Rizik odustajanja predstavlja neočekivano veću ili manju premijsku stopu odustajanja od polisa.

Upravljanje rizicima

Društvo upravlja rizikom osiguranja kroz procedure odobravanja transakcija, cijena usluga i reosiguranjem. Strategija pribave teži diverzifikaciji koja će osigurati uravnotežen portfelj. Društvo reosigurava dio rizika pribave kako bi se kontrolisala izloženost gubicima i zaštitio kapital. Adekvatnost obaveza procjenjuje se uzimajući u obzir odgovarajuću imovinu.

Koncentracija rizika osiguranja

Uprava Društva vjeruje da Društvo nema značajnih koncentracija izloženosti prema bilo kojoj skupini osiguranika.

Osnovne pretpostavke koje imaju najveći uticaj na priznatu imovinu, obaveze, prihode i rashode iz poslovanja

Na datum izvještavanja formira se rezervacija za procijenjeni konačan trošak podmirenja svih nastalih šteta koje proizilaze iz događaja nastalih do tog datuma, bilo da je prijavljena ili ne, zajedno sa odgovarajućim troškovima obrade štete umanjeno za već likvidirane iznose.

Obaveze za prijavljene štete (RBNS) je procijenjena posebno za svaku pojedinačnu štetu uzevši u obzir okolnosti, dostupne informacije od procjenitelja i dokaze o iznosima sličnih šteta. Pojedinačne štete se redovno pregledavaju i rezerva se redovno ažurira kada se prijave nove informacije.

Udio reosiguranja se određuje na osnovu ugovora o reosiguranju koji je vrijedio u trenutku nastanka štete.

Procjena rezervi za nastale neprijavljene štete (IBNR) je podložna većem stepenu neizvjesnosti nego rezerve za prijavljene štete.

Ključne metode za obračun IBNR, koje se nisu mjenjale u odnosu na prethodnu godinu su:

- Metoda lančanih ljestvica
- Metoda očekivane kvote šteta

Pretpostavke koje imaju najveći uticaj na mjerenje iznosa rezervi za neživotna osiguranja su sledeće:

Očekivana kvota šteta

Kvota šteta predstavlja omjer nastalih šteta u odnosu na zarađene premije. Očekivana kvota šteta prati trend kvote šteta proteklih godina.

Preostali faktor razvoja šteta

Za štete „dugog repa“ nivo rezervi u velikoj mjeri zavisi o procjeni razvoja šteta od poslednje godine razvoja za koju postoje istorijski podaci do konačnog razvoja. Preostali faktori razvoja šteta se procjenjuje matematičkim metodama ili se baziraju na aktuarskoj procjeni.

Test adekvatnosti obaveza

Očekivani novčani tokovi vezani za štete i troškove se procjenjuju na osnovu iskustva iz proteklog perioda i usklađuju za značajne pojedinačne gubitke za koje se ne očekuje da će se ponoviti. Test je proveden na ukupnom neživotnom portfelju.

Osjetljivost dobiti ili gubitaka na promjene značajnih varijabli

U neživotnim osiguranjima, varijable koje imaju najveći uticaj na obaveze osiguranja odnose se na nastanak šteta i promjene u troškovima.

Odredbe i uslovi ugovora o osiguranju koje imaju značajni uticaj na iznos, vrijeme i neizvjesnost budućih novčanih tokova

Društvo nudi osiguranje automobilske odgovornosti i osiguranje nezgode. Društvo ima mogućnost uvećanja premije kao i odbijanje šteta koje proizilaze iz prevara. Buduće štete su glavni izvor neizvjesnosti koji utiče na iznos i vrijeme budućih novčanih tokova. Iznos plaćen po pojedinoj šteti je ograničen sumom osiguranja koja je utvrđena u polisi osiguranja.

Ostali značajni izvori neizvjesnosti vezani za neživotna osiguranja proizilaze iz regulative koja daje pravo prijave štete prije stupanja na snagu zastare (3 godine). Ova odredba je posebno značajna za trajnu invalidnost koja proizilazi iz osiguranja nezgode.

14.4.3. Upravljanje finansijskim rizicima

Ovi rizici uključuju tržišni, kreditni i rizik likvidnosti. Svaki od ovih rizika je opisan dalje u tekstu sa sažetkom načina na koje Društvo upravlja tim rizikom.

Tržišni rizik

Tržišni rizik uključuje tri vrste rizika:

-) Valutni rizik – rizik da će se vrijednost ili budući novčani tokovi finansijskih instrumenata mijenjati zbog promjene kursa.
-) Rizik promjene kamatnih stopa – rizik da će se fer vrijednost ili budući novčani tokovi finansijskih instrumenata mijenjati zbog promjene u tržišnim kamatnim stopama.
-) Cjenovni rizik – rizik da će se vrijednost ili budući novčani tokovi finansijskih instrumenata mijenjati zbog promjene cijena na tržištu.

Kamatni rizik

Društvo nema obaveze po uzetim kreditima i promjene kamatnih stopa ne utiču na nivo tehničkih rezervi. Sva kamatorna ulaganja Društva na dan izvještavanja nose fiksnu kamatnu stopu tako da ne bi bilo direktnog efekta na dobit ili gubitak u slučaju promjene kamatnih stopa.

Cjenovni rizik

Glavni izvor izloženosti cjenovnom riziku su ulaganja u hartije od vrijednosti. Na dan 31.12.2024. godine cilj Društva je ulaganje u diverzifikovani portfelj visoko kvalitetnih, likvidnih hartija od vrijednosti. Portfelj Društva je ograničen parametrima koje donosi Uprava društva i

regulatorni organ.

Rizik promjene kursa

Društvo je izloženo riziku promjene kursa kroz transakcije u stranim valutama. Te transakcije su uglavnom vezane za likvidirane ino štete. Obim i značaj tih transakcija i eventualni rizik u vezi sa njima praktički ne mogu uticati na dobitak ili gubitak Društva.

Kreditni rizik

U toku svog redovnog poslovanja Društvo je izloženo kreditnom riziku. Kreditni rizik se odnosi na rizik da druga strana neće izmiriti svoje ugovorene obaveze ili će rezultirati finansijskim gubitkom. Izloženost Društva i kreditni rejting klijenta stalno se nadgledaju a ukupna vrijednost zaključnih finansija je razdijeljena između odobrenih klijenata. Društvo permanentno prati finansijske struje i poslovanje svojih značajnih komitenata odnosno izloženosti riziku deponovanja i ulaganja sredstava.

Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti nastaje kao rezultat finansijskih aktivnosti Društva i upravljanja pozicijama. U izvještajnom periodu Društvo je vodilo računa o likvidnosti i na taj se način štitilo od prekomjerne izloženosti riziku bočne strukture i strukture neusklađenosti imovine sa obavezama. Rukovodstvo Društva svakodnevno razmatra izvještaj i stanje deponovanih sredstava. Empirijski se utvđuju kritični dani za likvidnost Društva, odnosno datumi značajnog odliva sredstava. Na osnovu identifikacije raspoloživih sredstava i dnevno utvrđenih potreba, donosi se odluka o korištenju sredstava.

Što se tiče fer vrijednosti finansijskih instrumenata u izvještajnom periodu Društvo je akcije MKD Credis a.d. Banja Luka i MKD Auris a.d. Banja Luka, vrednovalo po fer vrijednosti. Ostala dugoročna značajna finansijska ulaganja odnose se na dugoročno oročene depozite u komercijalnim bankama u RS o čemu je bilo riječi u prethodnom tekstu. Ulaganja su iskazana u vrijednosti oročenih depoziti

15. SPISAK USLOVA I TARIFA

Redni broj	Šifra osiguranja	Naziv dokumenta	Datum usvajanja
1	10.01	Tarifa autoodgovornost	10.2.2015
2	7.99	Specijalni uslovi nafta i naftni derivati u kopnenom transportu	17.8.2015
3	7.99	Specijalni uslovi rizik kvara mesa od zaklane živine, divljači, ribe i stoke u kopnenom transportu	17.8.2015
4	7.99	Specijalni uslovi teške i vangabaritne pošiljke	17.8.2015
5	7.99	Klauzule transport	17.8.2015
6	9.01	Klauzule lom mašina	17.8.2015
7	2.01	Tarifa dopunsko zdravstveno	17.8.2015
8	3.01	Tarifa mini kasko	17.8.2015
9	5.01	Tarifa probni letovi AVKS-3	17.8.2015
10	5.01	Tarifa zmajevi AVKS-8	17.8.2015
11	5.01	Tarifa kasko avioni	17.8.2015
12	5.01	Tarifa avioni mirovanje AVKS-4	17.8.2015
13	5.01	Tarifa prototipovi AVKS-2	17.8.2015
14	6.01	Tarifa kasko čamci i jedrilice do 15 BRT	17.8.2015
15	6.01	Tarifa kasko plovni objekti iznad 15 BRT	17.8.2015
16	6.04	Tarifa kasko plovni objekti u izgradnji i rekonstrukciji	17.8.2015
17	7.03	Tarifa roba u međunarodnom transportu	17.8.2015
18	7.03	Tarife odgovornost drumskog vozara za štete na robi domaći transportu	17.8.2015
19	7.99	Tarifa za osiguranje pojedinačnih pošiljki	17.8.2015
20	7.99	Tarifa pošiljke u domaćem transportu po generalnoj polisi	17.8.2015
21	8.02	Tarifa imovina elektroprivreda	17.8.2015
22	8.02	Tarifa zanatska i uslužna djelatnost	17.8.2015
23	8.02	Tarifa trgovina i ugostiteljstvo	17.8.2015

24	9.04	Tarifa osiguranje aparata domaćinstva	17.8.2015
25	9.04	Tarifa osiguranje stvari domaćinstva	17.8.2015
26	9.04	Tarifa kombinovano osiguranje domaćinstva	17.8.2015
27	9.05	Tarifa objekti u izgradnji	17.8.2015
28	9.06	Tarifa objekti u montaži	17.8.2015
29	9.07	Tarifa osiguranje filmskih preduzeća	17.8.2015
30	9.08	Tarifa osiguranje imovine u jamama	17.8.2015
31	9.11	Tarifa osiguranje usjeva i plodova	17.8.2015
32	9.12	Tarifa osiguranje životinja	17.8.2015
33	9.99	Tarifa osiguranje prenosivih uređaja, aparata	17.8.2015
34	11.01	Tarifa odgovornost vlasnika aviona prema putnicima u unutrašnjem saobraćaju AVKS-6	17.8.2015
35	11.01	Tarifa odgovornost padobranaca AVKS-7	17.8.2015
36	11.01	Tarifa avionska odgovornost AVKS-9/1	17.8.2015
37	11.01	Tarifa avionska odgovornost AVKS-9/1	17.8.2015
38	11.01	Tarifa odgovornost vlasnika ili korisnika vazduhoplova	17.8.2015
39	11.01	Tarifa odgovornost vlasnika aviona AVKS-5	17.8.2015
40	12.01	Tarifa odgovornost plovni objekti	17.8.2015
41	13.12	Tarifa odgovornost brokera u osiguranju	17.8.2015
42	14.01	Tarifa novčana potraživanja	17.8.2015
43	14.02	Tarifa potrošački krediti	17.8.2015
44	14.03	Tarifa stambeni krediti	17.8.2015
45	14.05	Tarifa izvozni poslovi od komercijalnih rizika	17.8.2015
46	16.01	Tarifa prekid rada usled požara i dr.opasnosti (osiguranje šomaža)	17.8.2015
47	16.04	Tarifa otkup falsifikata	17.8.2015
48	16.05	Tarifa nedozvoljeno korštenje sredstava na računu	17.8.2015
49	16.99	Tarifa zloupotreba platnih i kreditnih kartica	17.8.2015
50	18.01	Tarifa pomoć na putu	17.8.2015
51	1.00	Opšti uslovi nezgode	17.8.2015
52	1.01	Dopunski uslovi nezgoda čl. domaćinstva	17.8.2015

53	1.01	Dopunski uslovi nezgoda paušalno	17.8.2015
54	1.01	Dopunski uslovi nezgoda kolektivno penzioneri	17.8.2015
55	1.01	Dopunski uslovi nezgoda kolektivno radnici	17.8.2015
56	1.02	Dopunski uslovi nezgoda članovi KUD	17.8.2015
57	1.02	Dopunski uslovi nezgoda dobrovoljni davaoci krvi	17.8.2015
58	1.02	Dopunski uslovi nezgoda letačko osoblje i putnici	17.8.2015
59	1.02	Dopunski uslovi nezgoda lovci i ribolovci	17.8.2015
60	1.02	Dopunski uslovi nezgoda članovi sportskih organizacija	17.8.2015
61	1.02	Dopunski uslovi nezgoda vatrogasci i spasioci	17.8.2015
62	1.02	Dopunski uslovi nezgoda za osiguranje vozača, putnika i radnika	17.8.2015
63	1.03	Dopunski uslovi nezgoda djeca nezgode	17.8.2015
64	1.03	Dopunski uslovi nezgoda učenici i studenti nezgode	17.8.2015
65	1.04	Dopunski uslovi nezgoda studenti u inostranstvu nezgode	17.8.2015
66	1.05	Dopunski uslovi nezgoda gosti hotela, motela, kampova nezgode	17.8.2015
67	1.05	Dopunski uslovi nezgoda posjetioci priredbi i sastanaka	17.8.2015
68	1.05	Dopunski uslovi nezgoda turisti i izletnici	17.8.2015
69	1.06	Dopunski uslovi nezgoda potrošači struje, plina i sl.	17.8.2015
70	1.06	Dopunski uslovi nezgoda pretplatnici	17.8.2015
71	1.07	Dopunski uslovi nezgoda članovi Planinarskog saveza	17.8.2015
72	1.07	Dopunski uslovi nezgoda ronici	17.8.2015
73	1.07	Dopunski uslovi nezgoda polaznici tečaja skijanja i plivanja	17.8.2015
74	1.07	Dopunski uslovi nezgoda demontera mina, granata i dr.eksplozivnih predmeta	17.8.2015
75	1.07	Dopunski uslovi za vrijeme ferijalnog odmora	17.8.2015
76	1.07	Dopunski uslovi nezgoda hajkači (goniči) u lovu	17.8.2015
77	1.07	Dopunski uslovi nezgoda kaskaderi	17.8.2015
78	1.07	Dopunski uslovi nezgoda učesnici radničkih sportskih igara, dječjih ili omladinskih olimpijada	17.8.2015
79	1.99	Uslovi odgovornost ugovarača osiguranja	17.8.2015
80	2.01	Dopunski uslovi zdravstveno hirurške intervencije (operacije)	17.8.2015

81	2.01	Dopunski uslovi zdravstveno teže bolesti i posljedice bolesti	17.8.2015
82	3.01	Uslovi mini kasko	17.8.2015
83	5.01	Uslovi vazduhoplovi	17.8.2015
84	6.01	Opšti uslovi čamci i jedrilice do 15 BRT	17.8.2015
85	6.01	Opšti uslovi plovni objekti iznad 15 BRT	17.8.2015
86	6.04	Opšti uslovi plovni objekti u izgradnji	17.8.2015
87	7.99	Uslovi pošiljke u domaćem transportu po generalnoj polisi	17.8.2015
88	7.99	Specijalni uslovi žive životinje u kopnenom transportu	17.8.2015
89	7.99	Specijalni uslovi rizika kvara svježeg voća, povrća i južnog voća u drumskom transportu	17.8.2015
90	7.99	Specijalni uslovi rizik kvara mesa, voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda, jaja i sl. u transportu	17.8.2015
91	7.99	Specijalni uslovi rizik oštećenja etiketa u kopnenom transportu	17.8.2015
92	7.99	Specijalni uslovi rizik odbijanja prijema "Rejection", robe u kopnenom transportu	17.8.2015
93	7.99	Posebni uslovi rasplodna stoka od rizika uginuća, prisilnog klanja i povrede	17.8.2015
94	7.99	Posebni uslovi vrijednosne pošiljke u prevozu	17.8.2015
95	8.00	Opšti uslovi imovina	17.8.2015
96	8.01	Posebni uslovi zalihe od požara i dr. opasnosti na flotantnoj osnovi	17.8.2015
97	8.01	Posebni uslovi imovina sa promjenjivom sumom	17.8.2015
98	8.01	Paket rizika: kuće i stanovi	17.8.2015
99	8.02	Posebni uslovi imovina elektroprivreda	17.8.2015
100	8.02	Posebni uslovi imovina zanatska i uslužna djelatnost	17.8.2015
101	8.02	Posebni uslovi trgovina i ugostiteljstvo	17.8.2015
102	8.99	Posebni uslovi zemljotres	17.8.2015
103	9.01	Uslovi osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti	17.8.2015
104	9.02	Uslovi provalne krađe i razbojništva	17.8.2015
105	9.03	Uslovi osiguranje stakla od loma	17.8.2015
106	9.04	Uslovi osiguranje aparata domaćinstva	17.8.2015
107	9.04	Odluka o sumama osiguranja stvari domaćinstva	17.8.2015
108	9.04	Odluka o sumama osiguranja za kombinovano osiguranje domaćinstva	17.8.2015

109	9.04	Uslovi osiguranje stvari domaćinstva	17.8.2015
110	9.04	Uslovi kombinovano osiguranje domaćinstva	17.8.2015
111	9.05	Uslovi objekti u izgradnji	17.8.2015
112	9.06	Uslovi objekti u montaži	17.8.2015
113	9.07	Uslovi osiguranje filmskih preduzeća	17.8.2015
114	9.08	Uslovi osiguranje imovine u jamama	17.8.2015
115	9.09	Uslovi osiguranje elektronskih računara	17.8.2015
116	9.10	Uslovi osiguranje zaliha u hladnjačama	17.8.2015
117	9.11	Uslovi osiguranje usjeva i plodova	17.8.2015
118	9.12	Uslovi osiguranje životinja	17.8.2015
119	9.99	Uslovi osiguranje prenosivih uređaja, aparata	17.8.2015
120	11.01	Uslovi odgovornost vlasnika aviona prema putnicima u unutrašnjem saobraćaju AVKS-3	17.8.2015
121	11.01	Opšti uslovi odgovornost vlasnika ili korisnika vazduhoplova	17.8.2015
122	11.01	Uslovi avionska odgovornost	17.8.2015
123	12.01	Opšti uslovi odgovornost plovni objekti	17.8.2015
124	13.01	Uslove odgovornost iz djelatnosti	17.8.2015
125	13.01	Opšti uslovi profesionalna odgovornost	17.8.2015
126	13.06	Posebni uslovi odgovornost poreskih savjetnika, revizora i računovodstvenih servisa	17.8.2015
127	13.12	Uslovi odgovornost brokera u osiguranju	17.8.2015
128	13.99	Posebni uslovi odgovornost posrednika nekretnina	17.8.2015
129	13.99	Posebni uslovi odgovornost geodeta	17.8.2015
130	13.99	Opšti uslovi odgovornost veterinara	17.8.2015
131	14.01	Opšti uslovi potraživanja i dr.imovinski interesi	17.8.2015
132	14.01	Posebni uslovi novčana potraživanja	17.8.2015
133	14.02	Uslovi potrošački krediti	17.8.2015
134	14.03	Uslovi stambeni krediti	17.8.2015
135	14.05	Opšti uslovi izvozni poslovi od komercijalnih rizika	17.8.2015
136	14.05	Posebni uslovi ulaganje u preduzeća u inostr.	17.8.2015

137	14.05	Posebni uslovi za osiguranje potraživanja u vezi s izvođenjem investicionih radova u inostranstvu	17.8.2015
138	14.05	Posebni uslovi za osiguranje vršenja usluga u inostranstvu na kredit	17.8.2015
139	14.05	Posebni uslovi za osiguranje potraživanja u vezi s proizvodnjom robe za izvoz po specijalnim porudžbinama	17.8.2015
140	14.05	Posebni uslovi roba u konsig.skladištu u inostr.	17.8.2015
141	16.01	Uslovi prekid rada usled požara i dr.opasnosti (osiguranje šomaža)	17.8.2015
142	16.04	Uslovi otkup falsifikata	17.8.2015
143	16.99	Posebni uslovi zloupotreba platnih i kreditnih kartica	17.8.2015
144	18.01	Uslovi pomoć na putu	17.8.2015
145	8.01	Paket rizika: stvari domaćinstva	20.11.2015
146	2.02	Uslovi putno zdravstveno osiguranje	12.2.2016
147	13.11	Tarifa odgovornost notara	29.2.2016
148	1.08	Dopunski uslovi Posebni usloviJP nezgode	29.2.2016
149	10.01	Uslovi autoodgovornost	29.2.2016
150	13.11	Posebni uslovi za osiguranje od profesionalne djelatnosti notara	29.2.2016
151	1.08	Tarife obaveznog Posebni usloviJP nezgode	15.4.2016
152	7.03	Uslovi odgovornost prevoznika za štete na robi u drumskom prevozu	15.4.2016
153	13.08	Posebni uslovi odgovornost advokata	15.4.2016
154	7.03	Tarifa odgovornost drumskih vozara	16.4.2016
155	7.03	Uslovi odgovornost drumskih vozara	16.4.2016
156	1.00	Tarifa nezgoda	25.11.2016
157	8.02	Tarifa industrijska, zanatska i uslužna preduzeća od požara i dr.opasnosti	25.11.2016
158	9.01	Tarifa lom mašina	25.11.2016
159	9.03	Tarifa lom stakla	25.11.2016
160	9.09	Tarifa elektronski računari	25.11.2016
161	8.99	Tarifa zemljotres	25.11.2016
162	10.02	Tarifa odgovornost iz djelatnosti	25.11.2016
163	13.06	Posebni uslovi odgovornost revizora	25.11.2016

164	1.09	Uslovi osiguranje korisnika kredita od rizika smrti	16.1.2017
165	7.03	Uslovi roba u međunarodnom transportu	28.2.2017
166	7.03	Uslovi roba u domaćeg transportu	28.2.2017
167	9.02	Tarifa provalne krađe i razbojništva	8.8.2017
168	13.01	Tarifa odgovornost iz djelatnosti	8.8.2017
169	1.09	Tarifa osiguranje korisnika kredita od rizika smrti	15.11.2017
170	2.02	Tarifa putno zdravstveno osiguranje	15.11.2017
171	3.01	Tarifa kasko	15.11.2017
172	3.01	Tarifa produžena garancija uz kasko	15.11.2017
173	8.01	Tarifa požar i dr. opasnosti - civili	15.11.2017
174	8.01	Tarifa paket rizika: kuće, stanovi i stvari na novu vrijednost	15.11.2017
175	3.01	Uslovi kasko	15.11.2017
176	3.01	Dopunski uslovi produžena garancija uz kasko	15.11.2017
177	8.02	Uslovi osiguranje od požara, provalne krađe i razbojništva	15.11.2017
178	13.99	Uslovi odgovornost u kliničkom ispitivanju lijekova	15.11.2017
179	3.01	Uslovi kasko	28.2.2018
180	3.01	Tarifa kasko	28.2.2018
181	8.01	Uslovi požar u druge opasnosti	26.1.2018
182	13.09	Opšti uslovi odgovornosti ljekara	26.1.2018
183	13.09	Tarifa odgovornosti ljekara	26.1.2018
184	13.13	Tarifa odgovornosti vještaka	26.1.2018
185	10.01	Tarifa premija za osiguranje od odgovornosti za motorna vozila u RS	14.07.2020
186	13.06	Posebni uslovi za osiguranje od profesionalne odgovornosti privrednih društava za reviziju	25.11.2020
187	13.01	Tarifa premije XI za osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti	25.11.2020
188	08.01	Tarife premije I za osiguranje od opasnosti požara i nekih drugih opasnosti-civil	28.02.2020
189	16.99	Tarifa premija za osiguranje zaštite stečenog premijskog razreda u autoodgovornosti	20.01.2021
190	16.99	Posebni uslovi za osiguranje zaštite stečenog premijskog razreda u autoodgovornosti	20.01.2021
191	16.99	Cjenik za osiguranje zaštite stečenog premijskog stupnja u autoodgovornosti u FBiH	08.04.2021
192	16.99	Posebni uslovi za osiguranje zaštite stečenog premijskog stupnja u autoodgovornosti u FBiH	08.04.2021

193	11.01	Tarifa za osiguranje vazduhoplova (osiguranje vlasnika vazduhoplova od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima i putnicima, i osiguranje prtljaga)	02.04.2021
194	11.01	Opšti uslovi za osiguranje vazduhoplova	02.04.2021
194	03.01	Uslovi za kombinovano osiguranje motornih vozila	20.05.2021
195	01.02	Tarifa premija za dobrovoljno osiguranje vozača, putnika i radnika od posljedica nezgode uz osiguranje autoodgovornosti- autonezgoda	09.12.2022
196	08	Tarifa premija II za osiguranje industrijskih, zanatskih i uslužnih preduzeća od opasnosti požara i nekih drugih opasnosti	09.12.2022
197	01.01	Tarifa premija za osiguranje lica od posljedica nesrećnosg slučaja - nezgoda	09.12.2022
198	09.01	Tarifa premija III za osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti	09.12.2022
199	09.03	Tarifa premije V za osiguranje stakla od loma	09.12.2022
200	09.09	Tarifa premija XVII za kombinovano osiguranje elektronskih računara, procesora i sličnih uređaja (informatičkih uređaja)	09.12.2022
201	09.02	Tarife premija IV za osiguranje od opasnosti provalne krađe i razbojništva	09.12.2022
202	03.01	Tarifa premije X za kombinovano osiguranje motornih vozila- kasko	09.12.2022

Banja Luka
30.04.2025.

Osiguranje Aura a.d.
Direktor

Branislav Kostadinović